# OBRADOVIĆ, (Oste) Vojislav - "Baza"
# 1924. - Omarska/Prijedor

RSUP SR BiH [illegible]
SDB

CENTAR: SDB SARAJEVO

Reg. br. Д-4079 MB

## UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Prezime, očevo ime i ime | OBRADOVIĆ Oste VOJISLAV |
| 2 | Pseudonim | "[illegible]" |
| 3 | Datum, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država) | 1924.u selu Omarska - SO Prijedor,SRBiH |
| 4 | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Sarajevo,JNA br.61. |
| 5 | Bračno stanje | Oženjen |
| 6 | Narodnost | Srbin |
| 7 | Državljanstvo | SFRJ |
| 8 | Zanimanje (vrsta posla) | Penzioner,advokat |
| 9 | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | Advokatska kancelarija u ul.Štrosmajerova br. 4.Sarajevo |
| 10 | Vrsta (grana) djelatnosti | Advokatura |
| 11 | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | Pravni fakultet |
| 12 | Znanje stranih jezika | |
| 13 | Individualne osobine – sklonosti, mane, hobi | |
| [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] | [illegible] | |

## PALAVESTRA, (Radovana) Vlajko - "Mig-18"
## 1927. - Sarajevo

SDB [illegible]

CENTAR: Sarajevo

Reg. br. D-291 MB

# UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Prezime, očevo ime i ime | PALVESTRA /Raiovana/ Dr VLAJKO |
| 2 | Pseudonim | "MIG - 18" |
| [illegible] | Rođen (mjesto, opština i SR, odnosno za strane državljane i država) | 1927. g., u Sarajevu |
| [illegible] | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Sarajevo, Palmira Toljatija 136 |
| 5 | Bračno stanje | Oženjen |
| 6 | Narodnost | Srbin |
| 7 | Državljanstvo | / |
| [illegible] | Zanimanje (vrsta posla) | Kustos |
| [illegible] | Naziv i adresa ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | Zemaljski muzej Sarajevo |
| 10 | Vrsta (grana) djelatnosti | Kultura |
| 11 | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | Visoka /Filozofski fakultet/ |
| 12 | Znanje stranih jezika | Djelimično: njemački |
| [illegible] | [illegible] sklonosti | Snalažljiv, obazriv, dobro pamti detalje |
| [illegible] | [illegible] | Ne |
| [illegible] | [illegible] | Bio član Ravnogorske omladine, a od 1941. radio u komandi loo. |

## PAVLOVIĆ, (Tome) Zoran - "Dunav"
## 1939. - Zenica

Odjeljenje: 03
Op. radnik: Renovica Zoran
Broj: ______
Dana, 5.3.199o. godine

P R I J E D L O G

Za brisanje saradnika pod pseudonimom "DUNAV", na osnovu člana 49. Pravila o radu SDB, za:

- PAVLOVIĆ ZORANA, sin Tome, rođen 14.3.1939. godine u Zenici, Srbin, državljanin SFRJ, po zanimanju profesionalni novinar, zaposlen u NIŠRO "Oslobođenje", stalno nastanjen u Sarajevu Ul. Nemanjina br.6.

R A Z L O Z I

Saradnik "Dunav" je na patriotskoj osnovi angažovan za saradnju 31.1o.1978. godine. U proteklom periodu, u više navrata nam je prezentirao bezbjednosno-interesantne komentare i reakcije pojedinih eksponenata iz novinarskih struktura.

Međutim, zbog prestanka našeg interesa prema pomenutim, "Dunav" je, kao izvor, izgubio pozicije, zbog čega predlažemo da se briše iz aktivne saradničke mreže, a da se njegov dosije uništi.

Izvor nije bio upoznat sa svojim pseudonimom, niti je nagrađivan, a takođe SDB prema njemu nema neizvršenih obaveza. Istom, takođe, nije posebno naglašeno da se prekida kontakt sa njim, tako da kontakte, ovisno o potrebi, možemo nastaviti i dalje. U radu sa istim nije ostalo nedorečenosti.

"Dunava" smo ranije upozorili na obavezu čuvanja tajnosti podataka do kojih je došao izvršavajući zadatke SDB.

Napominjemo da izvor nije obučen u specijalističkim disciplinam

P R E D L A Ž U
Op. radnik: REnovica Zoran
Načelnik Odjeljenja 03: Alibabić Munir

S A G L A S A N
NAČELNIK SEKTORA SDB
DELIĆ BORIŠA

O D L U K A

Na osnovu člana 49. Pravila o radu SDB, odobrava se brisanje Pavlović Zorana kao saradnika pod pseudonimom "Dunav".

Sarajevo, ______

PODSEKRETAR ZA SDB
NOVAK KREHO

## PETROVIĆ, (Luke) Vukašin - "Tamba"
## 1936. - Glušići/Čajniče

B. Sarajevo Reg. br. 1-3309 MB

UPITNIK S

| | |
|---|---|
| čevo ime i ime | PETROVIĆ/Luka)VUKAŠIN |
| | "TAMBA" |
| jesto, opština i SR<br>a strane državljane | 1936.g.u Glušićima,SO Čajniče,SRBiH |
| dresa boravka<br>šta) | Prača,SRBiHprivremeno nstanjen u Salzburgu,Austrija |
| nje | Oženjen |
| | Srbin |
| vo | |
| (vrsta posla) | Nastavnik |
| esto ustanove ili<br>gdje je zaposlen | Škola za djecu Jugoslovena u Salzburgu Austrija |
| na) djelatnosti | Prosvjeta |
| rema, odnosno stručna<br>ja | Viša stručna sprema |
| nih jezika | Odlično govori njemačkim jezikom |
| je osobine — sklonosti<br>i | |
| na SK | Da |
| prošlosti i druge<br>ike vezane za prošlost | Čista prošlost |

RSUP SR BIH
SDB

CENTAR: SDB SARAJEVO     Reg. br. D-3309 MB

# Dopune i promjene
## po upitniku S

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Prezime, očevo ime i ime | PETROVIĆ Luka VUKAŠIN |
| 2 | Pseudonim | "TAMBA" |

| Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena | TEKST PROMJENE |
|---|---|
| 19. | Baza |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

U [illegible] dana [illegible] 19 [illegible] g.

PROMJENU IZVRŠIO:

[illegible]

## POPOVIĆ, (Jovice) Aleksandar - "Veterinar"
## 1955. - Maglaj

Centar SDB Sarajevo
Odjeljenje: 03 Reg.broj 17-2283
Op.radnik: Krnjajić Milan Dat.evid. 15.5.1980.

P R I J E D L O G

Za angažovanje operativne veze na osnovu člana 46. Pravila o radu Službe državne bezbjednosti za:

POPOVIĆ ALEKSANDRA, sin Jovice i majke Radmile, rodjen 21. januara 1955. godine u Maglaju, Srbin, državljanin SFRJ, redovan student II godine Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, stalno nastanjen u Sarajevu, ulica Hasana Brkića broj 48, član je SKJ. Sekretar OOSSO druge godine navedenog fakulteta. Ima R.R. u rezervnom sastavu Ratne milicije u OSUP-a Centar Sarajevo.

R a z l o z i

Sa Popović Aleksandrom, počeli smo kontaktirati od januara mjeseca ove godine. Do kontakta izmedju Službe i Popovića, došlo je njegovom inicijativom i tom prilikom upoznao nas je o zapažanjima Brankice Vukelić za Ivačić Zvonka. Sa Popovićem smo nastavili i dalje kontaktirati i kroz kontakte smo došli do uvjerenja da je iskren, konspirativan i spreman na saradnju.

Tako, pored usmjeravanja imenovanog prema Ivačiću, pokušat ćemo sa Popovićem op.kombinovati prema Manjak Miodragu /OO ovog Centra/, sekti "Raj Joga" i dr.

Iz navedenih razloga, predlažemo angažovanje Popović Aleksandra za saradnju, te da se isti vodi pod pseudonimom "V E T E R I N A R".

Sarajevo, 17.aprila 198o.god.

PREDLAŽE:
Op. radnik
/Krnjajić Milan/

O D O B R E N J E

Na osnovu člana 46. Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, odobrava se angažovanje op.veze POPOVIĆ ALEKSANDRA pod pseudonimom "Veterinar".

Sarajevo, ______________

NAČELNIK CENTRA SDB
Amir Salihagić

# PUDARIĆ, (Jove) Zdravko - "Konter"
# 1919. - Metković

Centar SDB Sarajevo
Op.radnik: Alibabić Munir
Odjeljenje: 03
Dana: 18. januara 198o.god.

Reg.broj V-451
Dat.evid. 11. 4. 80.

P R I J E D L O G

Za brisanje operativne veze PUDARIĆ ZDRAVKO - pod pseudonimom "K o n t e r", na osnovu člana 46. Pravila o Radu službe državne bezbjednosti.

PUDARIĆ ZDRAVKO, pod pseudonimom "Konter", sin Jove, rodjen 1919. godine u Metkoviću, bio stalno nastanjen u Sarajevu u ulici Stjepana Tomića broj 14, u 1948. godini, hapšen i kažnjavan po RIB-u na 5 godina zatvora, radio kao savjetnik u "Feroelektru" - Sarajevo.

R a z l o z i

Pudarić je u julu mjesecu 1978.godine, registrovan kao op.veza, a bio je usmjeren prema Betiki Romano Stojnić /00/. U nekoliko navrata je dostavljao kvalitetna zapažanja o njoj.

Prilikom jednog službenog putovanja u Kinu, Pudarić je umro od srčanog udara.

Iz gore navedenih razloga, predlažemo brisanje op.veze PUDARIĆ ZDRAVKO - pod pseudonimom "K on t e r".

Sarajevo, 18.januara 198o.godine.

PREDLAŽE:
Op. radnik
/Alibabić Munir/

O D L U K A

Na osnovu člana ___ Pravila o radu službe državne bezbjednosti, odobrava se brisanje op.veze PUDARIĆ ZDRAVKO, pod pseudonimom "K o n t e r".

Sarajevo, ___

NAČELNIK CENTRA SDB
PODSEKRETAR
Dragiša Tanasković

## RADOVIĆ, (Sretena) Milorad - "Bosanac"
## 1942. - Pale

Dana, 9.3.1983. godine. Dat. evid. 19. 4. 1983

P R I J E D L O G

za prekategorizaciju saradnika "BOSANAC" u op. veze na osnovu člana 50., i 51., Pravila o radu Službe drzavne bezbjednosti.

L I C E: RADOVIĆ MILORAD, sin Sretena i Jovanke, rodjen 30.1.1942. godine na Palama, Srbin, državljanin SFRJ, automehaničar, zaposlen kao gradjansko lice na službi u JNA, član SKJ, oženjen, nekažnjavan, nastanjen u Sarajevu, ulica Rave Jankovića 33/I, telefon br. 327-202.

RAZLOZI: Radović Milorad je oženjen Jelkom, sestrom Rukčić Josipa (OO Centra SDB Sarajevo). Sa Josipom su Milorad i Jelka u stalnoj pismenoj veži, a Josip izuzetno cijeni Milorada kao ličnost. Sa Miloradom smo išli na indirektan nastup prema Rukčiću, što je on spremno prihvatio i izvršavao naše sugestije, na vrijeme i tačno. Iz tih razloga a na patriotskoj osnovi, Radović je registrovan kao saradnik, sa pseudonimom "Bosanac".
Naš nastup prema Rukčiću, preko "Bosanca", nije dao očekivane rezultate. Mišljenja smo da "Bosanac objektivno nema pozicije za prikupljanje podataka, obavještenja ili obavljanja drugih radnji od značaja za praćenje, dokumentovanje i presijecanje rada neprijateljske emigracije. Medjutim, smatramo da je "Bosanac" u mogućnosti da daje obavještenja od značaja za praćenje i dokumentovanje neprijateljske aktivnosti Rukčić Josipa (OO).

Iz navedenih razloga na osnovu člana 50 i 51., Pravila o radu SDB, predlažemo prekategorizaciju saradnika "Bosanac", u op. vezu "Bosanac".

Sarajevo, 9.3.1983. godine.

P r e d l a ž e
Op. radnik:
(Susić Muhamed)

O D L U K A

Na osnovu člana 50. i 51, Pravila o radu SDB, odobrava se prekategorizacija saradnika "Bosanac" u op. vezu "Bosanac".

Sarajevo 9.3.1983. godine.

NAČELNIK CENTRA SDB
AMIR SALIHAGIĆ

# SEKULIĆ, (Radojice) Božidar - "Kaucki"
# 1938. - Bijelo Polje/Crna Gora

[illegible] Reg.br. [illegible]
Odjeljenje: 03 Dat.evid. 30.3.1984.
Op.radnik: Kijac Dragan
**Dana: 21. septembra 1983.god.**

P R I J E D L O G

Za brisanje saradnika "K A U C K I" na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB, za:

SEKULIĆ BOŽIDARA, sin Radojice i Zore, rodjen 10.1.1938.g. u selu Kovren - Bijelo Polje - SR Crna Gora, doktor filozofskih nauka, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, stalno nastanjen u Sarajevu, ulica Rave Janković broj 51, član je SKJ.

R a z l o z i

Sekulić Božidar je vodjen od 1973. do 1977.godine pod obradom SDB u sklopu GOO "Logos", zbog djelovanja sa anarholiberalističkih pozicija i povezanosti sa ekstremnim anarholiberalima iz Beograda i Zagreba /Ljuba Tadić, Rudi Supek, Žarko Puhovski, Gajo Petrović i dr./. Zbog navedenog je 1972.godine, isključen iz SKJ. Medjutim, od 1976.g., Sekulić se aktivno uključuje u društveno-politički život i 1977. je ponovo primljen u SKJ. Nakon obavljanja više informativnih razgovora sa istim, a u kojima je argumentovano informisao SDB o interesantnim zapažanjima, vezanim za djelovanje anarholiberala u našoj sredini i šire, Sekulić je angažovan, na dobrovoljnoj osnovi, za saradnika i vodjen pod pseudonimom "K A U C K I" od maja 1978.godine.

Medjutim, navedeni saradnik ne želi više dosadašnji vid saradnje, smatra da se kontakti mogu nastaviti samo kroz jedan novi oblik saradnje, a to su predavanja, koja bi on držao odredjenom broju radnika SUP-a. Istovremeno, raspolažemo podacima, da imenovani sve više istupa sa ranijih, anarholiberalističkih pozicija, bio je i potpisnik peticije za oslobadjanje Milana Soklića, profesora sociologije iz Tuzle.
Sekulić je peticiju potpisao tokom boravka u Zagrebu, gdje je učestvovao na simpoziju "Marks i naše vreme", u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, održanog od 2. do 4.juna [illegible] godine.

[illegible] navedenog, predlažemo da se Božidar Sekulić [illegible] kao saradnik i da se njegov saradnički dosije arhivira.

Sarajevo, 21.septembra 1983.god.

PREDLAŽE:
Op. radnik
[signature]

ŠEŠELJ, (Nikola) Vojislav - "Magistar"
1945. - Sarajevo

RSUP SRBIH
SDB

CENTAR: SDB SARAJEVO Reg. br. Δ-3696 MB

# UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | ŠEŠELJ(Nikola)VOJISLAV |
| 2. | Pseudonim | "MAGISTAR" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država) | 1945.g.u Sarajevu,SRBiH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Sarajevo,Rave Jankovića 17/III |
| 5. | Bračno stanje | Neoženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Zanimanje (vrsta posla) | Asistent na Fakultetu političkih nauka "Veljko Vlahović"-Odsjek ONO |
| 9. | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | Fakultet političkih nauka "Veljko Vlahović" |
| 10. | Vrsta (grana) djelatnosti | Prosvjeta |
| 11. | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | Magistrirao na Pravnom fakultetu u Beogradu |
| 12. | Znanje stranih jezika | Dobro poznaje ruski i engleski jezik |
| 13. | Individualne osobine — sklonosti mane, hobi | |
| 14. | Da li je član SK | Da |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | Čista prošlost |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Mjesec i godina angažovanja, odnosno reaktiviranja | | Angažovan februara 1979.g. |
| 17 | Osnov angažovanja | | Na dobrovoljnoj osnovi |
| 18 | a) Linija rada | | 01 |
| | b) Neprijateljska djelatnost koju obrađuje | | Liberalizam,nacionalizam |
| | c) Obrada na koju je usmjeren | | Karišik Žarko |
| 19 | Vrsta saradnika | | Informator |
| 20 | Popuniti samo za zagraničnog saradnika | a) Mjesto, država i svojstvo boravka | |
| | | b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo | |
| | | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | |
| | | d) Vrsta saradnika | |
| | | e) Način ugrađivanja | |
| | | f) Način održavanja veze | |
| 21 | Stepen pouzdanosti saradnika | | Pouzdan |
| 22 | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | Potogija Muhamed-01 |
| 23 | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji | | |

U Sarajevu dana 7.2. 19 79.

Upitnik popunio:
Anka Stevančević

RSUP SR BIH
SDB

CENTAR: SDB SARAJEVO

Reg. br. D-3696 MB

# Dopune i promjene
po upitniku S

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Prezime, očevo ime i ime | ŠEŠELJ Nikola VOJISLAV |
| 2 | Pseudonim | "MAGISTAR" |

| Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena | TEKST PROMJENE |
|---|---|
| | Brisan iz aktivne saradničke mreže Centra SDB Sarajevo jer se kompromitovao. Predlažemo da se materijal arhivira. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

U Sarajevu dana 13.12. 1979. g.

PROMJENU IZVRŠIO:

Anka Stevančević

## ŠORMAZ, (Špire) Jovo - "Neptun"
## 1932. - Dubrovnik

SDB

CENTAR: I SEKTOR Reg. br. A-619 MD

# UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | ŠORMAZ Špire JOVO |
| 2. | Pseudonim | "Neptun" |
| 3. | Godina i mjesto rođenja (opština i SR) | 1932. Dubrovnik |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Sarajevo JNA 44 - München, Thalkircherstr 133 |
| 5. | Bračno stanje | oženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | |
| 8. | Zanimanje (vrsta posla) | ekonomista - trgovac |
| 9. | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | Unionimpex - Sarajevo<br>Bosnaexport - München |
| 10. | Vrsta (grana) djelatnosti | trgovina |
| 11. | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | ekonomski fakultet |
| 12. | Znanje stranih jezika | služi se engleskim i njemačkim |
| 13. | Individualne osobine — sklonosti mane, hobi | ne želi veliki rizik, traži tačnost, [illegible] |
| 14. | Da li je član SK | |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | Mjesec i godina angažovanja odnosno reaktiviranja | | 1968 |
| 17. | Osnov angažovanja | | lično prijateljstvo |
| 18. | Koju neprijateljsku djelatnost obradjuje (linija rada) | | služi kao saradnik - veznik |
| 19. | Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik) | a) Mjesto, država i svojstvo boravka | Minhen, SR Njemačka, trg. predstavnik - službeni boravak |
| | | b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo | 1968. |
| | | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | ne |
| | | d) Vrsta saradnika | saradnik - veznik |
| | | e) Način ugradjivanja | nije ugradjen |
| | | f) Način održavanja veze | kodom i prilikom dolazaka u zemlju |
| 20. | Stepen pouzdanosti saradnika | | potpuno pouzdan |
| 21. | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | Vukičević Mitar |
| 22. | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji | | Nije dovoljno iskorišten, jer je izvor sa kojim je održavao vezu izbjegao daljnje pružanje podataka. |

U Sarajevu dana 11.2. 19[illegible].

Radnik popunio

[illegible]

## SUBOTIĆ, (Spasoja) Slobodan - "Brando"
## 1935. - Podloznik/Pale

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI
SEKTOR SDB
S A R A J E V O

Linija rada: 02
Radnik: 50124

Registarski br.:D-4661
Datum evidentir.:

P R I J E D L O G
ZA BRISANJE SARADNIKA

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu SDB predlažemo da se briše saradnik SDB SUBOTIĆ SPASOJA SLOBODAN, rodjen 18.2. 1935. godine u selu Podloznik, SO Pale , državljanin SFRJ, po zanimanju KV stolar, nastanjen u Čikagu, SAD.

O b r a z l o ž e n j e

Služba je sa Subotićem u kontaktu od 1976.godine od kada je dostavljao podatke o djelatnosti pripadnika četni čkih emigrantskih organizacija OSČ "Ravna Gora", SNO i SKK "Sveti Sava" iz Čikaga, SAD. Obzirom na kontinuitet javljanja 1978.g. Subotić je registrovan kao op. veza pod pseudonimom "Budo" i nastavljeni su kontinuirani kontakti, a 1982. g. je prekategorisan u saradnika pod pseudonimom "Brando". Nije obučavan specijalističkim disciplinama izuzev što je saradnik obučavan polukodom. Obzirom da su prestali operativni interesi na daljem korištenju i usmjeravanju saradnika "Brando" predlažemo da se briše iz saradničke mreže. Novčano je nagradjivan a Služba prema njemu nema neizmirenih obaveza. Predlažemo da se dosije saradnika "Brando" uništi.

Sarajevo, 5.12.19990. godine

PREDLAŽE
NAČELNIK SEKTORA SDB
Boriša Delić

SAGLASAN
PODSEKRETAR ZA SDB
Sredoje Novič

O D L U K A

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB odobravam da se SUBOTIĆ SLOBODAN briše kao saradnik SDB, pod pseudoni mom "BRANDO".

Sarajevo,

O d o b r a v a:
REPUBLIČKI SEKRETAR
ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
Muhamed Bešić

## ŠUPUT, (Milana) Velimir - "Sergej"
## 1918. - Kotorski/Doboj

[illegible]
Odjeljenje [illegible] Dat.evid. 31.10.19[illegible]
Op.radnik: Alibabić Munir

P R I J E D L O G

Za angažovanje za saradnju na osnovu člana 46. Pravila o radu Službe državne bezbjednosti za:

ŠUPUT VELIMIRA, pod pseudonimom "S E R G E J", sin Milana i Jefte, rodjen 16. novembra 1918.godine u Kotorskom - Doboj, po nacionalnosti Srbin, diplomirani pravnik, penzioner, stalno nastanjen u Sarajevu, ulica M.Pijade broj 9., član je SKJ, hapšen je i kažnjavan po RIB-u na 18 mjeseci DKR-a.

R a z l o z i

Šuput je, kao što je naznačeno hapšen i kažnjavan po RIB-u. Kaznu je izdržavao na Golom otoku. Za vrijeme izdržavanja kazne, angažovan je za saradnju. Po povratku sa Golog otoka i dalje je korišten kao saradnik, da bi bio brisan 1966. godine, te tri godine kasnije ponovo aktiviran. Bio je usmjeren na praćenje komentara i kontakata pojedinih IB-ca koji su predstavljali predmet interesovanja SDB /Nenad Vasić, Dušan Brenjo i drugi/.

Takodje je davao operativno korisne podatke za Dacić Milorada /brisana obrada, nalazi se na izdržavanju kazne zatvora u KPD - Foča/ i pojavio se u ulozi svjedoka na sudjenju Daciću, istina nerado. Nakon toga, kao saradnik je brisan. Što se tiče njegove ranije saradnje sa SDB, može se konstatovati da je ispoljio kvalitete solidnog saradnika, čiji su se izvještaji mogli do izvjesne granice smatrati tačnim.

U prvoj polovini ove godine, došli smo do podataka da je Šuput blizak sa Mirom Kurilić-Marek /OO/ i Jurajem Marek /brisana OO/. Povodom toga, sa njim smo obavili jedan uopšten razgovor u kojem je ukazao na svoje dobro poznanstvo sa Marecima, te izrazio spremnost na saradnju sa SDB-i. Nakon toga, nam se u dva navrata samoinicijativno javio i prenio interesantna zapažanja o Juraju Mareku. Ima-

...juci ovo u vidu mišljenja smo da mu se mogu dati i konkretniji zadaci uz odredjen stepen opreznosti sa naše strane. U poziciji smo da ga provjeravamo preko OTS "Merkura" - "Val" i OT mjere "Morava". Takodje, cijenimo da bismo ga mogli uspješno koristiti prema pojedinim licima iz akcije "Volga". U prilog ovom idu naša saznanja da je on sa nekim licima iz pomenute akcije u dobrim odnosima.

Iz navedenih razloga, predlažemo da se Šuput angažuje - reaktivira za saradnju, kao saradnik informator na patriotskoj osnovi. A što se tiče usmjeravanja biće konkretnije usmjren prema pojedincima koji djeluju sa dogmatsko-birokratskih pozicija /Mareci i drugi/.

Sarajevo, 17. oktobra 198o.godine.

PREDLAŽE:
Op. radnik:
/Alibabić Munir/

O D O B R E N J E

Na osnovu člana 46. Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, odobrava se angažovanje - reaktiviranje za saradnju ŠUPUT VELIMIRA pod pseudonimom "S e r g e j".

Sarajevo, ______________

NAČELNIK CENTRA SDB
Amir Salihagić

## ŠUŠIĆ, (Save) Radomir - "Vranduk"
## 1950. - Luke/Hadžići

CENTAR SDB SARAJEVO
ODJELJENJE: 02
OP.RADNIK: Jozić Jozo — REG.BROJ.________
DANA, 4.9.1985. godine. — DAT.EVID.________

P R I J E D L O G

za prekategorizaciju op. veze "VRANDUK" u saradnika, na osnovu člana 46., Pravila o radu SDB, za:

ŠUSIĆ RADOMIRA, sin Save i majke Radojke, rođen 14.3.1950. godine u Lukama-Hadžići, državljanin SFRJ, Srbin, neoženjen, član SKJ, zaposlen u ZTO Sarajevo, OOUR "Transport-turizam i ugostiteljstvo"-kola za spavanje i ručavanje, stalno nastanjen u Tarčinu, Luke br. 135-SO Hadžići.

R A Z L O Z I

Sušić je u operativnom odnosu sa Službom od početka 1983. godine, a registrovan je kao op. veza "Vranduk" 13.8.1985. godine.

U proteklom periodu, Sušić je prilikom odlazaka u Stutgart-SR Njemačka, po redovnom poslu, u više navrata korišten u okviru akcije "PISMO".

Svaki puta je uspješno realizovao postavljeni mu zadatak.

Pored navedenog, a obzirom na njegov prijateljsko-poznanički odnos sa KOVAČIC NIKOLOM (OO Centra SDB Mostar), i njegovom suprugom Višnjom, Sušić je dostavio više bezbjednosno-interesantnih komentara KOVAČICA i njegove supruge Višnje.

Takođe je ukazao i izvršio identifikaciju više lica nosilaca naših PI, koji kontaktiraju Kovačića i Hajdarbašić Sulju u Stutgartu. Više puta je ukazivao i na naše radnike zaposlene pri njemačkoj željeznici na održavanju vagona, koji dolaze u kontakt sa Kovačićem.

## TANASKOVIĆ, (Đorđa) Tanasije - "Harun"
## 1952. - Bos. Bijela/Brčko

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
SLUŽBA DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI

Sektor SDB Sarajevo
Linija rada 03
Radnik 50116

Pov.broj:
Dat.evid:

P R I J E D L O G

ZA RASKID SARADNJE SA SARADNIKOM "HARUN"

Na osnovu tačke 17. Pravila o radu SDB, predlažemo da se raskine saradnja SDB sa: TANASKOVIĆ (ĐORĐA) TANASIJEM, rodjen 23.1o.1952.g. u mjestu Bosanska Bijela, SO Brčko, Srbin, državljanin SFRJ, po zanimanju rudarski tehničar, zaposlen u DP "Hidrogradnja" OOUR "Kamenolom", stalno nastanjen na Ilidži, ul.Mlade Bosne br.65.

OBRAZLOŽENJE:

Tanasković je angažovan za saradnju sa SDB dok se nalazio na izdržavanju kazne zatvora u KPD Foča i to prvo, oktobra 1986.g. kao op.veza "Harun" da bi 23.12.1986.g. prekategorisan u saradnika "Harun" u cilju praćenja nacionalističkih djelatnosti osuđenika koji istupaju sa pozicija srpskog nacionalizma.
Nakon uslovnog otpuštanja sa izdržavanja kazne zatvora, izvor se doselio na područje Sektora SDB Sarajevo, te su ga od 3o.5.1988.g. na vezu preuzeli op.radnici pomenutog Sektora. U ovome periodu "Harun" nam je dostavio više bezb.inter.saznanja za pojedina lica zaposlena u DP "Hidrogradnja" kao i za pojedina lica nastanjena na području Ilidže.
Medjutim, obzirom da je prestao interes SDB za djelatnost lica na koja je "Harun" bio usmjeren, te je tako izgubio i pozicije, predlažemo da se sa istim raskine saradnički odnos a dosije uništi.
Napominjemo da SDB prema "Harunu " nije ostala ni u kakvoj obavezi, te da nije bilo nikakvih sukoba izmedju istog i op.radnika koji ga je držao na vezi. Imajući u vidu da ćemo ostvariti još nekoliko kontakata sa istim, tom prilikom ćemo ga upozoriti na čuvanje tajne o saradnji sa SDB.

Sarajevo, 6.11.199o.g.

PREDLAŽE
NAČELNIK SEKTORA SDB
DELIĆ BORIŠA

SAGLAŠAN
PODSEKRETAR ZA SDB
NOVIĆ SREDOJE

O D L U K A

Na osnovu tačke 5. Pravila o radu SDB, odobravam da se raskine saradnja sa Tanasković Tanasijem, saradnikom pod pseudonimom "Harun".

Sarajevo, ____________

ODOBRAVA
REPUBLIČKI SEKRETAR
ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
BEŠIĆ MUHAMED

# TEPAVČEVIĆ, (Đure) Miroslav - "Treskavica"
# 1917. - Vihovići/Kalinovik

RSUP SR BiH
SDB

CENTAR: III SEKTOR Reg. br. A-633 MB

## UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | Tepavčević /Djure/ Miroslav |
| 2. | Pseudonim | "Treskavica" |
| 3. | Godina i mjesto rođenja (opština i SR) | 1917 Vihovići - Kalinovik SRBiH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Sarajevo, Moše Pijade 13/III |
| 5. | Bračno stanje | oženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | |
| 8. | Zanimanje (vrsta posla) | Šef dostave Pošte Sarajevo 2 |
| 9. | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | Preduzeće PTT saobraćaja Sarajevo |
| 10. | Vrsta (grana) djelatnosti | PTT služba |
| 11. | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | Viša stručna sprema |
| 12. | Znanje stranih jezika | - |
| 13. | Individualne osobine — sklonosti mane, hobi | - |
| 14. | Da li je član SK | da |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | Rasformiranjem Kalinovačkog bataljona maja 1942, gdje je bio od 1941 g. odlazi u četnike gdje ostaje do novembra 1944 god. kad ponovo stupa u partizane. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | Mjesec i godina angažovanja odnosno reaktiviranja | | Maja 1952 godine |
| 17. | Osnov angažovanja | | Na dobrovoljnoj osnovi |
| 18. | Koju neprijateljsku djelatnost obrađuje (linija rada) | | "Slaven" |
| 19. | Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik) | a) Mjesto, država i svojstvo boravka | |
| | | b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo | |
| | | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | |
| | | d) Vrsta saradnika | |
| | | e) Način ugrađivanja | |
| | | f) Način održavanja veze | |
| 20. | Stepen pouzdanosti saradnika | | pouzdan |
| 21. | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | ~~Djordje Tadić~~<br>DAUTBAŠIĆ ASIM |
| 22. | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji | | |

u Sarajevu dana 10.6. 1970

Upitnik opunio:
[signature]

## TIMARAC, (Milana) Mladen - "Pepe"
## 1951. - Sarajevo

Centar SDB Sarajevo
Odjeljenje 06
Op. radnik: Vašalić Vladimir

V - 1466
26. 3. 1981 g.

PRIJEDLOG
za angažovanje operativne veze na osnovu člana 46.
Pravila o radu SDB

TIMARAC MLADEN, sin Milana i Dušanke, rodjen 2.9.1951. godine u Sarajevu, državljanin SFRJ, završio fakultet Političkih nauka u Sarajevu, zaposlen u listu "Komunist"-izdanje za SR BiH, novinar, ratni raspored ima u ustanovi gdje radi, član je SKJ, nastanjen u Sarajevu ulica Jadranska broj 17.

RAZLOZI: Sa Timarac Mladenom smo u par navrata kontaktirali a sve u cilju operativnog pokrivanja i prikupljanja svih interesantnih zapažanja sa područja oko zgrade Okružnog zatvora u Sarajevu. Naime, Timarac stanuje u neposrednoj blizini ulaza u Okružni zatvora iz Jadranske ulice te je stoga u situaciji da pomogne Službi.

Timarac je savjestan i povjerljiv pa smatramo da se Služba na njega može osloniti i dati mu konkretne zadatke.

Obzirom da ima sve uslove da pomogne Službi predlažemo da se Timarac registruje kao op. veza pod pseudonimom "PEPE".

Vašalić Vladimir

## TODOROVIĆ, (Nikole) Janko - "Mrgud"
## 1950. - Letevci/Vareš

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI
S A R A J E V O
SEKTOR SDB
Dana: 15.12.1989. godine

Reg.br.________
Dat.ev.________

P R I J E D L O G

za brisanje op. veze "Mrgud" na osnovu člana 49. Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, za:

TODOROVIĆ Janko, sin Nikole i Koviljke Gavrić, rodj. 24.3.1950. godine u selu Letevci, SO Vareš, Srbin, državljanin SFRJ, po zanimanju radnik, zaposlen u automobilskoj industriji "Citroen", nastanjen na adresi: 16 AV.DU MUGNET 8000 CHARLEVILLE MEZIERES, France, u zemlji prijavljen selo Kaderići, SO Ilijaš, nije član SKJ.

R a z l o z i:


Od 1970. god. Janko boravi na radu u Francuskoj. Do polovine 1989. god. radio je u Mecu odakle je preselio u Charleville Mezieres. Dok je boravio u Mecu, upoznao je i kontaktirao jedan broj četničkih emigranata i pripadnika četničke organizacije OSČ "Ravna Gora". Tokom 1984. god. kroz akciju "Odmor" obavljen je razgovor sa Todorovićem kojom prilikom je dao bezbjednosno interesantne podatke o pomenutoj grupaciji. Po njegovom povratku u Francusku nastavljeni su kontakti sa Todorovićem kroz koje je i dalje dostavljao bezbjednosno interesantne podatke, te je kao takav početkom 1988. god. registrovan kao op. veza "Mrgud".

Septembra 1989. god. Todorović je iz Meca preselio u Charleville Mezires, Francuska, tako da je izgubio objektivne mogućnosti za praćenje neprijateljske djelatnosti četničke emigracije čije je žarište u Mecu.

Nije obučavan specijalističkim disciplinama niti su mu poznate druge metode rada SDB osim što je poštu dostavljao na "Crvenu Liru".

Obzirom na ove okolnosti, predlažemo da se Todorović briše kao op. veza.

PREDLAŽE:
Op. radnik
Komovica Mile



## TRBIĆ, (Alekse) Zdravko - "Mišel"
## 1936. - Dračići/Kakanj

RSUP SR BiH
SDB

CENTAR: SDB SARAJEVO

Reg. br. D - 1263 MB

# UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | Trbić /Alekse/ Zdravko |
| 2. | Pseudonim | "Mišel" |
| 3. | Godina i mjesto rođenja (opština i SR) | 1936. Dračići, SO Kakanj, SRBiH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Pariz |
| 5. | Bračno stanje | Oženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Zanimanje (vrsta posla) | Geoistražni bušač<br>ZANATSKI RADNIK |
| 9. | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | PRIVATNA IVROZAČKA RADNJA |
| 10. | Vrsta (grana) djelatnosti | ZANATSTVO |
| 11. | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI |
| 12. | Znanje stranih jezika | Potpuno vlada francuski |
| 13. | Individualne osobine — sklonosti mane, hobi | |
| 14. | Da li je član SK | |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | Emigrant |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Mjesec i godina angažovanja odnosno reaktiviranja | | [illegible].1974. godine reaktiviran |
| 17 | Osnov angažovanja | | Na dobrovoljnoj osnovi |
| 18. | Koju neprijateljsku djelatnost obrađuje (linija rada) | | Usmjeren na obradu četničke emigracije u inostranstvu. |
| 19. | Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik) | a) Mjesto, država i svojstvo boravka | Pariz, Francuska, emigrant |
| | | b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo | Emigrirao 1957. godine |
| | | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | Ne |
| | | d) Vrsta saradnika | Koristi se na obradi ekstremne četničke emigracije u evropskim zemljama. |
| | | e) Način ugrađivanja | Angažovan iz organizacije UBKVJ- |
| | | f) Način održavanja veze | Sastanci u inostranstvu. |
| 20. | Stepen pouzdanosti saradnika | | Pouzdan |
| 21. | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | Karadeglija Jelenko-04 |
| 22. | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji | | Kvalitetan i pouzdan, ima dobre mogućnosti za rad, potrebno češće kontaktiranje. |

U Sarajevu dana [illegible] 19.74.

Upitnik popunio:

[illegible]nka Stevančević

**RSUP SR BiH**
**SDB**

CENTAR: SDB Sarajevo

Reg. br. D-1263 MB

# Dopune i promjene
po upitniku S

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Prezime, očevo ime i ime | Srbić/Alekse/Zdravko |
| 2 | Pseudonim | "MI[illegible]L" |

| Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena | TEKST PROMJENE |
|---|---|
| | Brisan iz aktivne saradničke mreže Centra SDB Sarajevo jer se u toku rada nije pokazao iskren i pouzdan. 20<br>Materijal arhivirati. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

U Sarajevu dana 18.2. 1975. g

PROMJENU IZVRŠIO:

Anka Stevančević

# VANOVAC, (Mlađena) Zdravko - "Visoki"
# 1934. - Mladošće/Visoko

UPITNIK V

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime,očevo ime i ime | VANOVAC Mlađen ZDRAVKO |
| 2. | Pseudonim | "VISOKI" |
| 3. | Godina,mjesto,opština i SR rodjenja (za strane držav ljane i država) | 2.5.1934.g.u selu Mlađešće SO Visoko,SRBiH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Sarajevo,Klare Cetkin br.13. |
| 5. | Bračno stanje | Oženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija | Srednja ekonomska škola |
| 9. | Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen | Sarajevo,Okružni zatvor |
| 10. | Radno mjesto | Komandir istrage |
| 11. | Vrsta (grana)djelatnosti | Ustanova |
| 12. | Znanje stranih jezika. | |
| 13. | Individualne osobine - sklonosti,mane, hobi | |
| 14. | Da li je član SK | Ne |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | |

**P R I J E D L O G**

**za angažovanje op. veze na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB**

VANOVAC ZDRAVKO, sin Mladjena i Stane, rodjene Mirić, rodjen 2.5.1[illegible] godine u selu Mladjošće SO Visoko, državljanin SFRJ, završio Sredn ekonomsku školu, zaposlen u Okružnom zatvoru Sarajevo-komandir ist age, niej član SKJ, ratni raspored ima u ustanovi gdje radi, nasta njen u Sarajevu, Klare Cetkin broj 13.

RAZLOZI: sa VAnovac Zdravkom smo više puta kontaktirali sa sve u cilju operativnog pokrivanja i prikupljanja svih bezbjedno sno interesantnih zapažanja u odnosu na objekat "Miljacka". Naime, Vanovac je u stalnom i neposrednom kontaktu sa pritvorenim i osdu djenim licima kao i licima koja se interesuju za iste.

VANOVAC je savjestan i povjerljiv pa smataramo da se Služba na njega može osloniti i dati mu konkretne zadatke.

Obzirom da ima sve uslove da pomogne Službi predlažemo da se VANOVAC regustruje kao op. veza pod pseudonimom"VISOKI"

PREDLAŽE OP. RADNIK
Vašalić Vladimir
Vašalić Vladimir

O D O B R E N J E

Na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB odobrava se angažova nje op. veze VANOVAC ZDRAVKE pod pseudonimom "VISOKI".

Sarajevo, [illegible] 198[illegible].

NAČELNIK CENTRA SDB
[illegible]

# VELJOVIĆ, (Stjepana) Milomir - "Zumbul"
# 1956. - Nepravdići/Pale

Centar SDB Sarajevo Reg.broj V-1711
Odjeljenje: 03 Dat.evid. 16.11.1982
Op.radnik: Subotić Mirko

P R I J E D L O G

Za angažovanje op.veze na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB za:

VELJOVIĆ MILOMIRA, sin Stjepana, rodjen 21. jula 1956. godine u selu Nepravdići - opština Pale, muško, Srbin, državljanin SFRJ, radnik bez trenutnog zanimanja, stalno nastanjen u Sarajevu, ulica Bendbaša broj 19, nije član SKJ, nema R.R.

R a z l o z i

Raščišćavajući sa Veljovićem, zbog njegovog javnog istupanja sa pozicija srpskog nacionalizma, u Centralnom zatvoru u Sarajevu, on je izrazio spremnost da na rodoljubivoj osnovi, saradjuje sa Službom. Nakon izlaska iz zatvora, Veljović je samoinicijativno dao podatke o neprijateljskom eksponiranju pojedinih lica sa područja opštine Pale i Stari Grad, na osnovu čega su pokrenuti prekršajni postupci protiv Cicović Jove i Čvoro Radislava, a službeno je upozoren Lučić Arso, zbog toga što su, u zadnju godinu dana, često javno istupali sa pozicija srpskog nacionalizma i četništva. Kroz istražni postupak, vodjen za Cicovića, Čvoru i Lučića, većina podataka koje je Veljović prezentirao, provjerena su, a potvrdjena je i njihova tačnost.

Veljović je takodje ukazao na "kanal" Dolarević Safeta, kojim se uglavnom švercuje oružje, zlato, krzno i druge dragocjenosti, te na "kanal" kojim se u zemlju unose pištolji "Beretke" iz Italije, odnosno da se preko Maletić Bogdana u Sarajevu rasturaju falsifikate diploma za pojedine zanate i visoke škole, a koje se izradjuju u Zagrebu.

Pošto je Veljović ukazao da se u kafani "Željezničar" u Sarajevu, okupljaju lica koja se javno eksponiraju sa pozicija srpskog nacionalizma i četništva, istog namjeravamo usmjeravati prema njima, a naročito prema Gutalj Milošu, koga je Veljović okarakterisao kao "vodeću ličnost te grupe".

Imajući u vidu sve ono što je do sad pružio Veljović, a prema našim procjenama i ono što bi u predstojećem periodu mogao da pruži, predlažemo da se VELJOVIĆ MILOMIR, angažuje za op. vezu pod pseudonimom "Z U M B U L".

Sarajevo, 4. oktobra 1982.god.

PREDLAŽE:
Op. radnik
/Subotić Mirko/

O D O B R E N J E

Na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB, odobrava se angažovanje Veljović Milomira za op.vezu "ZUMBUL".

Sarajevo, ____________

NAČELNIK CENTRA SDB
Amir Salihagić

## VIDAKOVIĆ, (Slobodana) Zoran - "Didro"
## 1928. - Beograd/Srbija

CENTAR SDB SARAJEVO Reg. br. A-237

# UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Prezime, očevo ime i ime | VIDAKOVIĆ/Slobodan/ZORAN |
| 2 | Pseudonim | "DIDRO" |
| 3 | Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država) | 1928.g.Beograd,SR Srbija |
| 4 | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Sarajevo,Sutjeska 26a |
| 5 | Bračno stanje | Oženjen |
| 6 | Narodnost | Srbin |
| 7 | Državljanstvo | |
| 8 | Zanimanje (vrsta posla) | Profesor univerziteta |
| 9 | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | Fakultet političkih nauka |
| 10 | Vrsta (grana) djelatnosti | Prosvjeta |
| 11 | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | Pravni fakultet i doktorat |
| 12 | Znanje stranih jezika | Francuski,engleski i njemački |
| 13 | Individualne osobine — sklonosti mane, hobi | |
| 14 | Da li je član SK | Da |
| 15 | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | Sudjen po IB-u,dva puta isključivan iz SK |

Centar SDB Sarajevo
Odjeljenje: 03 Reg.broj: [illegible]
Op.radnik: Delić Boriša Datu.evid. 22.1.1982
Dana: 21. januara 1982.god.

P R I J E D L O G

Za brisanje saradnika "Didro" iz aktivne saradničke mreže na osnovu člana 46. Pravila o radu SDB za:

VIDAKOVIĆ ZORANA, sin Slobodana i Kosare rodjene Milovanović, rodjen 4.1.1928. godine u Beogradu, državljanin SFRJ, Srbin, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, stalno nastanjen u Beogradu. Član je SKJ.

R a z l o z i

Predlažemo brisanje saradnika "Didro" jer sada stalno boravi u Beogradu.

Mišljenja smo da se dosije"Didroa" dostavi SDB SR Srbije na dalje korištenje.

Sarajevo, 21.1.1982.god.

PREDLAŽE:
Op.radnik
/Delić Boriša/

O D L U K A

Na osnovu člana_____ Pravila o radu SDB, odobrava se brisanje saradnika "Didro" iz aktivne saradničke mreže.

Sarajevo,___________

ZAMJENIK NAČELNIKA
CENTRA SDB
Esad Aganović

# VRANIĆ, (Branka) Periša - "Baltazar"
# 1944. - Mirosaljci/Srbija

RSUP SR BiH
SDB

CENTAR: [illegible] Reg. br. D - 1122 MB

## UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | VRANIĆ /Branka/ PERIŠA |
| 2. | Pseudonim | "BALTAZAR" |
| 3 | Godina i mjesto rođenja (opština i SR) | 1944. [illegible] Mirosaljci, SR Srbija |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Sarajevo, [illegible] Toljatija br. 122 |
| 5. | Bračno stanje | Oženjen |
| 6 | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | |
| 8. | Zanimanje (vrsta posla) | Službenik - sekretar |
| 9. | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | Pravoslavna crkvena opština |
| 10. | Vrsta (grana) delatnosti | |
| 11. | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | Teološki fakultet SPC |
| 12. | Znanje stranih jezika | Govori njemački i engleksi |
| 13. | Individualne osobine - sklonosti, mane, itd. | |
| 14. | Da li je član SK | Ne |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | [illegible] | | Oktobar 1973. godine |
| 17 | [illegible] | | Na dobrovoljnoj osnovi |
| 18 | Koju neprijateljsku d. [illegible] obrađuje (linija rada) | | Usmjeren na obradu klerikalnih krugova SPC. |
| 19 | Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik) | a) Mesto, država i svojstvo boravka | |
| | | b) Mesec i godina upućivanja u inostranstvo | |
| | | c) Da li je korišćen prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | |
| | | d) Vrsta saradnika | |
| | | e) Način ugrađivanja | |
| | | f) Način održavanja veze | |
| 20. | Stepen pouzdanosti saradnika | | Pouzdan |
| 21. | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | Tenkosić Boris – ol |
| 22 | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji | | |

U Sarajevu dana 23.10.1973.

Upitnik opunio:

Vujisić Milka

# CENTAR SLUŽBI DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI

# TUZLA

## ANTIĆ, (Sime) Neđo - "Vald"
## 1937. - Piperi/Lopare

CENTAR: SDB TUZLA Reg. br. D- 4776 MB

# UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | ANTIĆ Sime NEDJO |
| 2. | Pseudonim | "VALD" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država) | 16/2 - 1937. godine u Piperima, opština Lopare, SR BiH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Tuzla, ulica Husinskih rudara bb. Sada se nalazi na privremenom radu u Salzburgu - Austrija. |
| 5. | Bračno stanje | Oženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Zanimanje (vrsta posla) | Radnik - poslovodja |
| 9. | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | Poslovodja u firmi "Mateas-Kajndl" u Salzburgu |
| 10. | Vrsta (grana) djelatnosti | Gradjevinarstvo |
| 11. | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | Srednja ekonomska škola i Teološka škola |
| 12. | Znanje stranih jezika | Njemački |
| 13. | Individualne osobine — sklonosti mane, hobi | - |
| 14. | Da li je član SK | DA |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Mjesec i godina angažovanja, odnosno reaktiviranja | | 26.10.82. 28/4 - 1981. godina angažovan kao operativna veza "Vald", a koristi se od 1980. godine. |
| 17 | Osnov angažovanja | | Patriotizam |
| 18 | a) Linija rada | | o2 |
| | b) Neprijateljska djelatnost koju obrađuje | | četnička fašistička emigracija |
| | c) Obrada na koju je usmjeren | | Vulin Milutina, POO Centra SDB Banja Luka<br>Popović Vojislava, OO OSDB Valjeva |
| 19 | Vrsta saradnika | | Informator |
| 20 | Popuniti samo za zagranični saradnika | a) Mjesto, država i svojstvo boravka | |
| | | b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo | |
| | | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | |
| | | d) Vrsta saradnika | |
| | | e) Način ugrađivanja | |
| | | f) Način održavanja veze | |
| 21 | Stepen pouzdanosti saradnika | | Pouzdan |
| 22 | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | Novaković Nebojša |
| 23 | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji | | - |

U Tuzli dana 20/10 - 1982.

Upitnik popunio:

Omarefandić Jakuta

# ARSENOVIĆ, (Cvijetana) Ivan - "Dolbi"
# 1943. - Srednja Čađavica/Bijeljina

SDB TUZLA

CENTAR: ........ Reg.br. V-1766 ....KB

UPITNIK V (1)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | ARSENOVIĆ CVIJETINA IVAN |
| 2. | Pseudonim | "DOLBI" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država) | 1943. Srednja Čadjavica, Bijeljina |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Srednja Čadjavica, Bijeljina |
| 5. | Bračno stanje | oženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija | Osnovna škola |
| 9. | Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen | "Taxi - Klaus Dita Kupč" - Dizeldorf, SR Njemačka |
| 10. | Radno mjesto | vozač |
| 11. | Vrsta (grana) djelatnosti | saobraćaj |
| 12. | Znanje stranih jezika | njemački |
| 13. | Individualne osobine - sklonosti mane, hobi | fotografija |
| 14. | Da li je član SK | ne |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | - |

## BOJANIĆ, (Bogdana) Predrag - "Balkan"
## 1961. - Brčko

U P I T N I K

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | BOJANIĆ /Bogdana/ PREDRAG |
| 2. | Pseudonim | "BALKAN" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država) | 16/4 - 1961. godine u Brčkom, SR BiH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Brčko - Štrosmajerova bb. |
| 5. | Bračno stanje | Neoženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija | Srednja |
| 9. | Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen | Student II godine arhitekture u Sarajevu |
| 10. | Radno mjesto | Student |
| 11. | Vrsta (grana) djelatnosti | - |
| 12. | Znanje stranih jezika | - |
| 13. | Individualne osobine - sklonosti mane, hobi | - |
| 14. | Da li je član SK | DA |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | - |

SDB

CENTAR: SDB TUZLA                                    Reg. br. V-1707 HB

# DOPUNE I PROMJENE
## PO UPITNIKU V

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Prezime, očevo ime i ime | BOJANIĆ Bogdana PREDRAG |
| 2 | Pseudonim | "BALKAN" |

| Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena | TEKST PROMJENE |
|---|---|
| | Obzirom da je operativna veza "Balkan" izgubila objektivne mogućnosti za dalje usmjeravanje prema bezbjed- |
| | nosno interesantnim licima, istu brišemo iz evidencije operativnih veza SDB.- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

U Tuzli, dana 26.2. 1988 g.

PROMJENU IZVRŠIO

Ristić Olga

# BOŽIĆ, (Luke) Rajko - "Bešim"
# 1923. - Željova/Banovići

CENTAR SLUŽBE BEZBJEDNOSTI TUZLA Registarski broj: D-6024
SEKTOR SDB
Linija rada: 03 Datum ev. 19.6.1986
Radnik: Lukić Viktor

Na osnovu člana 42. Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, podnosi se

P R I J E D L O G

za brisanje iz saradničke mreže BOŽIĆ RAJKA, sin Luke i majke Tode, rodjen 8.10.1923.godine u Željovi, opština Banovići, Srbin, državljanin SFRJ, penzioner, stalno nastanjen u Banovićima, ulica Centar broj 1, član SKJ.

O b r a z l o ž e n j e

Božić je registrovan kao operativna veza "Litva" 31.1.1986.godine na patriotskoj osnovi u cilju praćenja neprijateljske djelatnosti Djukić Milovana, brisana PO našeg Sektora zbog djelovanja sa birokratsko-etatističkih pozicija, a sredinom jula mjeseca 1987.godine prekategorisan je u saradnika.

Od uspostavljanja prvog kontakta krajem 1983.godine, Božić nam je prezentirao više bezbjednosno-interesantnih zapažanja o djelatnosti Djukića, kao i držanju jednog broja lica iz Banovića koja su sa njim bila u vezi /Stevanović Vaso, Popović Lazar, Lazić Matija i dr./. Saznanja dobijena od njega provjeravali smo i preko drugih naših izvora kada su se potvrdila kao objektivna i tačna, a na osnovu istih napisano je 11 redovnih informacija, 1 depeša, 4 izvještaja saradnika i 10 službenih zabilješki.

Obzirom da je početkom marta mjeseca 1989.godine brisana PO nad Djukićem zbog pasivizacije u djelatnosti sa navedenih pozicija, Božić nema konkretno usmjerenje niti realnih mogućnosti za preusmjeravanje na neko drugo bezbjednosno-interesantno lice, te predlažemo da se briše iz evidencije saradnika u kojoj je vodjen pod pseudonimom "Bešin", s tim da se njegov materijal pohrani u RSUP-u SR BiH Uprava za AIP.

Tuzla, 31.5.1989 godine

NAČELNIK SEKTORA SDB
Hasib Imamović

## BUKVIĆ, (Đorđa) Milenko - "Logos"
## 1932. - Gornje Hrasno/Čapljina

RSUP SR BiH
SDB

CENTAR: Tuzla — Reg. br. D – 1273 MB

# UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | BUKVIĆ /Djordja/ MILENKO |
| 2. | Pseudonim | "Logos" |
| 3. | Godina i mjesto rođenja (opština i SR) | 1932. Gornje Hrasno, Čapljina, SR BiH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | AUSTRIJA – BEČ<br>Bijeljina, Sv. Ćorovića 275 |
| 5. | Bračno stanje | oženjen |
| 6. | Narodnost | srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Zanimanje (vrsta posla) | nastavnik istorije i geografije |
| 9. | Naziv i mjesto organa ili preduzeća gdje je zaposlen | zaposlen u fabrici kablova "Felten" Beč. |
| 10 | Vrsta (grana) djelatnosti | privreda |
| 11. | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | Viša pedagoška škola |
| 12. | Znanje stranih jezika | djelimično njemački |
| 13 | Individualne osobine — sklonosti mane, hobi | - |
| 14 | Da li je član SK | Nije |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | [illegible] | | juni 1974. godine. |
| 17 | [illegible] | | patriotizam |
| 18 | Koju neprijateljsku djel... obrađuje (linija rada) | | usmjeren na ekstremne organizacije i grupe srpske emigracije u Austriji. |
| 19. | Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik) | a) Mjesto, država i ... boravka | – |
| | | b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo | |
| | | c) Da li je korišćen prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (linija) | |
| | | d) Vrsta saradnika | |
| | | e) Način ugrađivanja | |
| | | f) Način održavanja veze | |
| 20. | Stepen pouzdanosti saradnika | | pouzdan |
| 21 | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | Janjičić Ljubomir, 64 |
| 22 | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji | | |

U Tuzli dana ...6. 19 74

Upitnik opunio:

[illegible]

# DIMITRIĆ, (Srđe) Jovan - "Jelen"
# 1949. - G. Brodac/Bijeljina

CENTAR: T U Z L A

Reg.br. V-797

U P I T N I K V (13)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | DIMITRIĆ -Srdje JOVAN |
| 2. | Pseudonim | "Jelen" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država) | 1949. godine u G.Brodac - Bijeljina, SR BiH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | G.Brodac - Bijeljina |
| 5. | Bračno stanje | Oženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija | - |
| 9. | Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen | - |
| 10. | Radno mjesto | - |
| 11. | Vrsta (grana) djelatnosti | - |
| 12. | Znanje stranih jezika | Engleski |
| 13. | Individualne osobine - sklonosti, mane, itd. | - |
| 14. | [illegible] | - |
| | | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] evidentiranja | | August 1978. godine |
| 17. | Linija rada | | 04 |
| 18. | Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren | | Ekstremna emigracija u Južno~~američkoj~~ afričkoj republici - Johanezburg |
| 19. | Obrada na koju je usmjeren | | - |
| 20. | Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu | a) Mjesto, država i svojstvo boravka | Vanderbijl Park, JAR na privremenom radu. |
| | | b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo | Juni 1975. godine |
| | | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | Ne |
| | | d) Način održavanja veze | Pismeno |
| 21. | Stepen pouzdanosti | | U fazi provjere |
| 22. | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | Mehmedović Esad |
| 23. | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji | | Sa op. vezom održano je nekoliko kontakata za vrijeme boravka u zemlji i tom prilikom su mu date instrukcije. Izrazio je spremnost za saradnjom. |

Bijeljini 27/8 - 1978.

Upitnik popunio:

Mehmedović Esad

## FILIPOVIĆ, (Mihajla) Brano - "Svetozar"
## 1950. - Otežina/Zavidovići

CENTAR 1. SDB TUZLA Reg. br. D-4669 MB

# UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | FILIPOVIĆ Mihajla BRANO |
| 2. | Pseudonim | "SVETOZAR" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država) | 24/6 - 1950. godine u Otežini, SO Zavidovi-ći |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Bijeljina - Maršala Tita broj 192 |
| 5. | Bračno stanje | Neoženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Zanimanje (vrsta posla) | Konobar |
| 9. | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | Ugostiteljski objekat "ZO-GO" u Bijeljini |
| 10. | Vrsta (grana) djelatnosti | Ugostiteljstvo |
| 11. | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | Osmogodišnja škola |
| 12. | Znanje stranih jezika | - |
| 13. | Individualne osobine - sklonosti mane, hobi | Voli sport |
| 14. | Da li je član SK | NE |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | - |

CENTAR SDB TUZLA Reg. br. D- 4669 MB

# Dopune i promjene
po upitniku S

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Prezime, očevo ime i ime | [illegible] |
| 2 | Pseudonim | "ŠVAICZAR" |

| Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena | TEKST PROMJENE |
|---|---|
| | December 1986.godine.- Obzirom da u posljednje vrijeme konzumira veće količine ~~alkohola, narušava javni red i mir, te ne izvršava~~ postavljene zadatke "Svetozara" brišemo iz registra saradničke mreže našeg Sektora. OO |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

U dana 19 g PROMJENU IZVRŠIO

## GAČIĆ, (Novaka) Stevan - "Konsantin"
## 1944. - Teslić

UPITNIK V

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | [illegible]IĆ Novaka [illegible] |
| 2. | Pseudonim | "Konstantin" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država) | 1944. u Tesliću, SR BiH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Dubnica bb., Kalesija |
| 5. | Bračno stanje | Oženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija | Teološki fakultet |
| 9. | Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen | Parohija u Dubnici<br>Vjerski službenik SPC u Dubnici |
| 1o. | Radno mjesto | Vjerski službenik SPC u Dubnici |
| 11. | Vrsta (grana) djelatnosti | Religiozne djelatnost |
| 12. | Znanje stranih jezika | ruski i staroslovenski |
| 13. | Individualne osobine - sklonosti mane, hobi | - |
| 14. | Da li je član SK | [illegible] |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za [illegible] | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | Mjesto i vrijeme pridobijanja | | [redacted] 12/7 - 1978. godine |
| 17. | Linija rada | | C1 |
| 18. | Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren | | Srpski nacionali[illegible] |
| 19. | Obrada na koju je usmjeren | | [illegible] |
| 20. | Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu | a) Mjesto, država i svojstvo boravka | |
| | | b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo | |
| | | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | |
| | | d) Način održavanje veze | |
| 21. | Stepen pouzdanosti | | Pouzdan |
| 22. | Koji na operativni radnik drži na vezi | | Polpe Borislav |
| 23. | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji | | - |

# GATAREVIĆ, (Momčila) Ratko - "Danilo"
# 1966. - Brezik/Brčko

[illegible] SLUŽBE BEZBJEDNOSTI [illegible]
[illegible] SEKTOR SDB [illegible] Datum ev. 14.11.1988
Linija rada: 03
Radnik: Gavrilović Petar

Na osnovu člana 51 Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, podnosi se

P R I J E D L O G

za angažovanje operativne veze GATAREVIĆ RATKA, sin Momčila i Tadić Milice, rodjen 1/3-1966.godine u Breziku, opština Brčko, Srbin, državljanin SFRJ, vanredni učenik Bogoslovije SPC u Sremskim Karlovcima, stalno nastanjen u Breziku broj 103.

O b r a z l o ž e n j e

Prvi kontakt sa Gatarevićem je uspostavljen u novembru mjesecu 1987.godine kojom prilikom nam je samoinicijativno ustupio podatke o eksponiranju nekoliko bogoslova i profesora u Bogosloviji SPC u Sremskim Karlovcima. Obzirom da je Gatarević izrazio spremnost da se angažuje na zadacima Službe, sa njim su nastavljeni kontakti, na kojima nam je prenosio bezbjednosno-interesantna zapažanja sa crkvenih manifestacija, kao i o držanju nekih sveštenika SPC na našem području, odnosno o povremenim istupima sa pozicija srpskog nacionalizma Petrović Dragana, sveštenik SPC u Buzekari, opština Brčko i Lazarević Bobana, POO našeg Sektora.

Tako je Gatarević, po našim sugestijama, uspostavio prisnije odnose sa Lazarevićem, nakon čega nam je prenio njegove neprijateljske komentare o medjunacionalnim odnosima u našoj zemlji. Naime, Lazarević je iznosio kako su "Srbi pod stalnim pritiscima od strane Muslimana", pri čemu se povjerio da je u bliskoj vezi sa Vukom Draškovićem, sa kim je, kako kaže, razgovarao o tome kako će Srbi zbog toga "silom srušiti tiraniju i izboriti se za svoju državu". Pored navedenog, Gatarević nam je prezentovao i više operativnih zapažanja koja smo koristili u radu na suprostavljanju djelatnosti lica koja djeluju sa pozicija kleronacionalizma iz SPC, a ista su korištena i na planu diferencijacije Lazarevićevih veza.

Obzirom da smo se na osnovu dosadašnjih kontakata sa Gatarevićem uvjerili da je iskren i disciplinovan u izvršavanju dogovorenih zadataka, te da su saznanja koja nam je prenio bila tačna, a da je saradnju prihvatio iz patriotskih razloga i izrazio spremnost da se više angažuje na zadacima Službe, predlažemo

# DOPUNE I PROMJENE
## PO UPITNIKU V

| | |
|---|---|
| Prezime, očevo ime i ime | GATAREVIĆ Momčila RATKO |
| Pseudonim | "DANILO" |

| Red. broj pitanja kojeg je nastala promjena | TEKST PROMJENE |
|---|---|
| | S obzirom na postignute rezultate i njeno držanje kao operativne veze u dosadašnjim kontaktima sa Službom, "Danilo" je prekategorisan u |
| | saradnika.- 'ELIZE' |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

dana 11.8. 1989. g PROMJENU IZVRŠIO

Ristić Olga

## HAJDUKOVIĆ, (Živana) Dragan - "Okean"
## 1938. - Kitovnica/Zvornik

UPITNIK V

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | HAJDUKOVIĆ /Živana/ DRAGAN |
| 2. | Pseudonim | "OKEAN" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država) | 1/4 - 1938. godine u Kitovnicama, opština Zvornik, SR BiH. |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Na privremenom radu u Sidneju - Australija. |
| 5. | Bračno stanje | Oženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija | Škola učenika u privredi |
| 9. | Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen | Ugostiteljski radnik u Sidneju |
| 1o. | Radno mjesto | Ugostiteljski radnik |
| 11. | Vrsta (grana) djelatnosti | Ugostiteljstvo |
| 12. | Znanje stranih jezika | Engleski |
| 13. | Individualne osobine - sklonosti mane hobi | - |
| 14. | Da li je [illegible] | [illegible] |
| 15. | [illegible] za [illegible] | - |

[redacted]

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18. | Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren | | [illegible] Fašističke emigracije u Australiji |
| 19. | Obrada na koju je usmjeren | | [illegible] |
| 20. | Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu | a) Mjesto, država i svojstvo boravka | Sidnej - Australija, na privremenom radu. |
| | | b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo | 1967. godine |
| | | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | - |
| | | d) Način održavanje veze | Pismeno, telefonski i neposredno prilikom dolaska u zemlju. |
| 21. | Stepen pouzdanosti | | Pouzdan |
| 22. | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | Sadiković Smail |
| 23. | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji | | - |

U.....Tuzli...dana...30/3...... 19.81.

Upitnik popunio:

Omerefendić Jakuta

## IGNJIĆ, (Miloša) Dragomir - "Miloš"
## 1945. - Čović Polje/Orašje

CENTAR: SDB Tuzla ... V-1966

Reg. br. ...

UPITNIK V

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | IGNJIĆ Miloša DRAGOMIR |
| 2. | Pseudonim | "MILOŠ" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država) | 1945. ~~Čović Polje, opština Orašje, SR BiH~~ |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Čović Polje, kbr. 169, opština Orašje<br>SR. Njemačka |
| 5. | Bračno stanje | Oženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija | Osnovna škola |
| 9. | Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen | Tvornica automobila "Mercedes" u Manhajmu, SR Njemačka |
| 10. | Radno mjesto | Radnik |
| 11. | Vrsta (grana) djelatnosti | Industrija automobila |
| [illegible] | [illegible]nje stranih jezika | Njemački |
| | [illegible]ne osobine - sklonosti [illegible], hobi | - |
| | [illegible] član SK | Ne |
| | [illegible] prošlosti i druge [illegible] vezane za [illegible] | Nad Ignjičem je od 1982 do 1984. godine vodjena POO zbog veze sa četničkom emigracijom, Nakon raščišćavanja, isti je pristao na saradnju sa SDB na osnovu kompromitujućeg materijala. |

## ILIĆ, (Veselina) Vaskrsije - "Safet"
## 1953. - Repovac/Bratunac

CENTAR: SDB TUZLA BK

Reg.br. V-791 MB

UPITNIK V (26)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | ILIĆ Veselina VASKRSIJE |
| 2. | Pseudonim | "Safet" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država) | 5.4.1953. godine u Repovcu, opština Bratunac |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Repovac, opština Bratunac |
| 5. | Bračno stanje | Neoženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija | Četiri razreda osnovne škole |
| 9. | Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen | Na privremenom radu u SAD - Čikago |
| 10. | Radno mjesto | Privremeno zaposlen u inostranstvu |
| 11. | Vrsta (grana) djelatnosti | Fizički radnik u gradjevinarstvu |
| 12. | Znanje stranih jezika | Engleski jezik |
| 13. | [illegible] osobine - sklonosti mane. | [illegible], ali [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | |
| 15. | [illegible] | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | Mjesec i godina evidentiranja | | Avgust 1978. godine |
| 17. | Linija rada | | [illegible] |
| 18. | Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren | | Četnička emigracija - Lazarević Miloš |
| 19. | Obrada na koju je usmjeren | | Nema obrade |
| 20. | Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu | a) Mjesto, država i svojstvo boravka | Čikago - SAD, radnik na privremenom radu |
| | | b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo | Maj 1974. godine |
| | | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | Nije |
| | | d) Način održavanje veze | Kontakti prilikom dolaska na odmor i po potrebi telefonska veza |
| 21. | Stepen pouzdanosti | | Pouzdan |
| 22. | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | Janjičić Ljubomir |
| 23. | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji | | Labilnog emocionalnog stanja |

[illegible]:

[illegible]

## IVANOVIĆ, (Zdravka) Cvjetko - "Janez"
## 1955. - Ugljevik

Linija rada: 02 Reg.broj:
Radnik: Novaković Nebojša
Datum ev. 28.5.90

Na osnovu člana 49 Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, podnosi se

P R I J E D L O G

za brisanje operativne veze IVANOVIĆ CVJETKA, sin Zdravka, rodjen 4/7-1955. godine u Ugljeviku, Srbin, državljanin SFRJ, nosilac naše PI, boravi na radu u Esenu, SR Njemačka, vlasnik restorana "Bosna", stalno nastanjen u mjestu rodjenja.

O b r a z l o ž e n j e

Prvi kontakt sa Ivanovićem ostvaren je 1977.godine nakon dobijenih saznanja da je u vezi sa Bjelanović Momom, emigrant, kao i sa još jednim brojem bez-bjednosno-interesantnih lica, te pripadnicima njemačke policije. Tom prilikom, a i kasnije, uglavnom prilikom dolazaka u zemlju informisao nas je o djelatnosti pojedinih emigranata iz redova srpske političke emigracije /Bjelanović Momo i drugi/, kao i pojedinih nosilaca naše PI. U februaru 1980. godine registrovan je kao operativna veza pod pseudonimom "Janez" nakon čega je usmjeravan na praćenje neprijateljske djelatnosti Zekić Dragana, OO našeg Sektora, sve do Zekićevog hapšenja 1987.godine. Podaci koji su se odnosili na Zekića uglavnom su provjeravani preko drugih izvora SDB i bili su tačni.

Tokom 1987.godine primijećeno je da Ivanović izbjegava kontakte sa SDB, a prilikom poslednja dva kontakta januara 1988. i 1989.godine tražio je da se SDB angažuje na rješavanju njegovih imovinsko-pravnih odnosa, a nakon što mu iz objektivnih razloga nije udovoljeno prestao je da se javlja operativnom radniku koji ga drži na vezi.

Kontakti sa Ivanovićem obavljani su neposredno u zemlji, te putem pisama pri čemu nije korišten kod. Više puta je upozoravan na obavezu čuvanja tajne o kontaktima sa SDB. Ivanovića je kontaktiralo prije registrovanja više operativnih radnika, koji sada ne rade u SDB.
Ivanović nije nagradjivan, niti Služba prema njemu ima bilo kakvih obaveza.


Imajući u vidu navedeno, predlažemo da se Ivanović Cvjetko briše iz evidencije operativnih veza gdje je vodjen pod pseudonimom "Janez". Njegov materijal ćemo dostaviti na arhiviranje Upravi za analitičko-informativna poslove i dokumentaciju SDB i razvoj informacionog sistema.

Predlaže operativni radnik
Novaković Nebojša

ODOBRENJE

Na osnovu člana 49 Pravila o radu SDB, odobrava se brisanje operativne veze IVANOVIĆ CVJETKA, koji je vodjen pod pseudonimom "JANEZ".

TUZLA, 6/4-1990.godine.



NAČELNIK SEKTORA SDB
Hasib Imamović

## JANIĆ, (Vlajka) Ilija - "Gradina"
## 1953. - Brčko

CENTAR: SDB TUZLA Reg. br. D-4585 HB

# UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | JANJIĆ Vlajka ILIJA |
| 2. | Pseudonim | "GRADINA" |
| 3 | Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država) | 1953. Brčko, SR BIH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Milino selo, opština Lopare |
| 5. | Bračno stanje | neoženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7 | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Zanimanje (vrsta posla) | radnik |
| 9. | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | nezaposlen |
| 10. | Vrsta (grana) djelatnosti | / |
| 11. | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | 1. razred Gimnazije |
| 12. | Znanje stranih jezika | / |
| 13. | Individualne osobine – sklonosti manc. hobi | / |
| 14 | Da li je član SK | ne |
| 15 | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | / |

CENTAR: SDB TUZLA Reg. br. D-4586 MB.

# Dopune i promjene

po upitniku S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | JANJIĆ Vlajka ILIJA |
| 2. | Pseudonim | "GRADINA" |

| Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena | T E K S T P R O M J E N E |
|---|---|
| | Zbog kompromitovanosti u sredini u kojoj živi i zbog objektivne nemogućnosti Službe da udovolji traženom zahtjevu, kao uslov za |
| | saradnju, istog brišemo iz saradničke mreže Službe.- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

U Tuzli, dana 28.10. 1988.g

[illegible] IZVRŠIO

[illegible]

# JAŠIĆ, (Staniše) Radojka - "Feroda"
# 1942. - Crvine/Srebrenica

CENTAR: T U Z L A

Reg.br. V-731 MB

UPITNIK V

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | [illegible]IĆ Staniše R[illegible] |
| 2. | Pseudonim | "Feroda" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država) | 15/6 - 1942. go[illegible] [illegible]rvina[illegible], opština Srebrenica |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Srebrenica, [illegible] Tita bb. |
| 5. | Bračno stanje | Neudata |
| 6. | Narodnost | Srpkinja |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija | Osnovna škola |
| 9. | Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen | "Feros" Srebrenica |
| 10. | Radno mjesto | Nekvalifikovani radnik |
| 11. | Vrsta (grana) djelatnosti | Privreda |
| 12. | Znanje stranih jezika | - |
| 13. | [illegible] | - |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | [illegible] | | 12/7 1978. godine |
| 17. | Linija rada | | 01 |
| 18. | Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren | | Srpski kleronacionalizam |
| 19. | Obrada na koju je usmjeren | | [illegible] |
| 20. | Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu | a) Mjesto, država i svojstvo boravka | |
| | | b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo | |
| | | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | |
| | | d) Način održavanje veze | |
| 21. | Stepen pouzdanosti | | Nepouzdana |
| 22. | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | Kadić Zijo |
| 23. | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji | | - |

Upitnik popunio:

## JEVITIĆ, (Radovana) Stevan - "Majevica"
## 1938. - D. Čađavica/Bijeljina

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI TUZLA
SEKTOR SLUŽBE DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI
T U Z L A

Reg.broj: D-2193
Datum ov. 18.12.90

Linija rada: 02
Radnik: 60116

P R I J E D L O G
za brisanje saradnika

Na osnovu tačke 17 Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, predlažemo da se iz aktivne saradničke mreže briše JEVTIĆ STEVAN, sin Radovana, rodjen 17/12-1938.godine u D.Čadjavici, opština Bijeljina, Srbin, državljanin SFRJ, po zanimanju zavarivač, boravi na privremenom radu u Disseldorfu, SR Njemačka, stalno nastanjen u mjestu rodjenja.

O b r a z l o ž e n j e

Prvi kontakti sa Jevtićem ostvareni su početkom 1976.godine kada nam je samoinicijativno ustupio saznanja o pojedinim pripadnicima četničke organizacije SNO u Dizeldorfu. Nakon što smo provjerili tačnost podataka sa istim smo nastavili organizovanu saradnju, te ga instruisali na planu praćenja protivustavne djelatnosti ekstremnih emigranata Pešut Maneta i Svirčev Jovana.

Vezu sa Jevtićem smo održavali pismenim i telefonskim putem, kao i neposredno u vrijeme njegovih boravaka u zemlji /obučavan je TPV-om/. U dosadašnjem periodu imao je korektan odnos prema Službi, a podaci koje nam je dostavljao uglavnom su bili provjereni i tačni. Saradnju sa Službom nije dekonspirisao, a u par navrata smo mu nadoknadjivali troškove koje je imao prilikom izvršenja postavljenih mu zadataka.

S obzirom da je Jevtić u posljednje vrijeme izgubio pozicije prema licima na koja je bio usmjeravan /Pešut, Svirčev/, te da je došlo do pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja predlažemo da se isti briše iz aktivne saradničke mreže u kojoj je vodjen pod pseudonimom "Majevica", a njegov dosije dostavi Upravi za AIP i dokumentaciju SDB i razvoj informacionog sistema na uništenje.

TUZLA, 3/12-1990.godine.
PREDLAŽE, NAČELNIK SEKTORA SDB
Hasib Imamović

SAGLASAN PODSEKRETAR ZA SDB
Sredoje Nović

## JOSIPOVIĆ, (Vojina) Milan - "Hajdar"
## 1941. - Čaklavica/Zvorik

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI TUZLA
SEKTOR SDB
Linija rada: 02
Radnik: Sadiković Smail

Registarski broj: ...
Datum evidentiranja: 23.

Saglasan
NAČELNIK UPRAVE
Tomislav Kokor

Na osnovu člana 42 Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, podnosi se

P R I J E D L O G

za angažovanje saradnika JOSIPOVIĆ MILANA, sin Vojina, rodjen 23/7-1941. godine u Čaklcvici, opština Zvornik, Srbin, državljanin SFRJ, završio sedam razreda osnovne škole, po zanimanju radnik, zaposlen u OOUR "Vitinka" u Kozluku kod Zvornika, stalno nastanjen u Ugljarima, opština Zvornik, nije član SKJ.

O b r a z l o ž e n j e

Prvi kontakti sa Josipovićem uspostavljeni su 1975.godine kada je samoinicijativno radnicima Službe predao propagandni materijal četničke emigracije koji je iz Švajcarske upućen na njegovu adresu, a januara 1977. godine angažovan je za saradnju sa SDB na patriotskoj osnovi kao saradnik informator pod pseudonimom "Hajdar". U dosadašnjem radu Josipović je prezentirao niz bezbjednosno-interesantnih podataka o neprijateljskoj djelatnosti jednog broja lica sa ovog područja koja se eksponiraju sa pozicija srpskog nacionalizma i četništva, koja su se pokazala kao tačna, a neka od njih provjerena su i preko drugih izvora Službe. Poseban doprinos u radu Službe dao je na utvrdjivanju veza četničke emigracije medju nosiocima naših putnih isprava koji se nalaze na privremenom radu u Švajcarskoj.

Početkom 1982.godine po našim sugestijama uspostavio je pismenu vezu sa ekstremnim četničkim emigrantom Rakić Vidosavom u Cirihu, putem koje je identifikovano nekoliko nosilaca naše putne isprave koji su za vrijeme boravka na privremenom radu u Švajcarskoj stupili u vezu sa pomenutim Rakićem. Na ova lica Rakić je pokušao izvršiti indoktrinaciju i preko njih stvoriti kanal za ubacivanje propagandnog materijala u zemlju. Zbog odredjenih problema koji su se pojavili u radu sa Josipovićem /povremeno i prekomjerno konzumiranje alkohola, nedolasci na zakazane sastanke, nekorektan odnos prema

radnicima Službe i slično/ sa imenovanim je 1985.godine obavljeno raščišćavanje kada je i brisan iz saradničkog odnosa i prekinuo korespodenciju sa emigrantom Rakićem.
Nakon brisanja iz saradničkog odnosa Josipović se povremeno samoinicijativno javljao i u tim prilikama prenosio odredjena bezbjednosno-interesantna saznanja. Krajem juna 1988.godine Josipović nas je takodje samoinicijativno obavijestio da je ponovo dobio pismo od emigranta Rakić Vidosava u kojem se nalazio isječak iz emigrantskog lista "Srpska borba", Rakićeva fotografija i kopija "diplome" koju je Rakiću dodijelio "Srpski narodni univerzitet" iz Australije u znak priznanja za "izvanredne zasluge u odbrani srpstva u slobodnom svijetu". Nakon toga, po sugestijama Službe, Josipović je nastavio korespodenciju sa Rakićem, a novembra 1988.godine zavedena je operativna kombinacija "Podrinje" sa ciljem otkrivanja i izučavanja veza četničke emigracije, kao i izuzimanja i uništavanja propagandnog materijala koji Rakić upućuje u zemlju. Dosadašnjim vodjenjem operativne kombinacije utvrdjeno je pet novih veza Rakić Vidosava, od čega su četiri sa našeg područja i jedna veza sa područja Sektora SDB Banja Luka.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i to da se radi o pouzdanom izvoru koji ima dobre pozicije kod lica koja se eksponiraju sa pozicija srpskog nacionalizma i vezama emigracije, cijenimo da ćemo preko njega i vodjenjem pomenute kombinacije i dalje biti u toku neprijateljske djelatnosti pojedinih lica kao i planovima i namjerama četničke emigracije iz Švajcarske prema zemlji. S tim u vezi predlažemo da se Josipović reaktivira kao saradnik pod pseudonimom "MINERAL".

TUZLA, 28/3-1989.godine.



NAČELNIK SEKTORA SDB
Vasil... ...ović

O D O B R E N J E

Na osnovu člana 42 Pravila o radu SDB, odobrava se angažovanje - reaktiviranje saradnika JOSIPOVIĆ MILANA koji će se voditi pod pseudonimom "MINERAL".

SARAJEVO, ________

PODSEKRETAR ZA SDB RSUP-a SRBIH
Sredoje Nović

## JOVIČIĆ, (Save) Duško - "Milena"
## 1944. - Milino Selo/Lukavac

UPITNIK V Reg.br.

(10)

| | |
|---|---|
| ime, očevo ime i ime | JOVIČIĆ Save DUŠKO |
| donim | "Milena" |
| na,mjesto, opština i SR enja (za strane državljane žava) | 1944. , Milino Selo, Lukavac, BiH |
| sto i adresa boravka bivališta) | Milino Selo - Lukavac |
| čno stanje | Oženjen |
| odnost | Srbin |
| vljanstvo | SFRJ - SAD |
| šena škola ili fakultet čna kvalifikacija | Učiteljska škola |
| v i mjesto radne nizacije gdje je slen | "Ford" - Kliveland |
| o mjesto | Metalostrugar |
| a (grana) djelatnosti | Industrija |
| je stranih jezika | Engleski |
| iduelne osobine - sklonosti hobi | Sport |
| je član SK | NE |
| i iz prošlosti i druge teristike vezane za ost | - |

## JOVIĆ, (Jove) Slobodan - "Olimp"
## 1954. - Puškovac/Lopare

RSUP SR BiH
SDB

CENTAR: ... Reg. br. D - 2741 MD

# UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Prezime, očevo ime i ime | JOVIĆ /Jove/ SLOBODAN |
| 2 | Pseudonim | "OLIMP" |
| 3 | Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država) | 1954. Puškovac, opština Lopare, BiH |
| 4 | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Slavonski Kobaš, opština Sl. Brod |
| 5 | Bračno stanje | neoženjen |
| 6 | Narodnost | Srbin |
| 7 | Državljanstvo | |
| 8 | Zanimanje (vrsta posla) | sveštenik |
| 9 | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | SPC Slavonski Kobaš |
| 10 | Vrsta (grana) djelatnosti | crkvena institucija |
| 11 | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | bogoslovija |
| 12 | Znanje stranih jezika | |
| 13 | Individualne osobine — sklonosti mane, hobi | |
| 14 | Da li je član SK | |
| 15 | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | |

CENTAR: SDB TUZLA Reg. br. D-2741 MB

# Dopune i promjene
## po upitniku S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | JOVIĆ /Jove/ SLOBODAN |
| 2. | Pseudonim | "OLIMP" |

| Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena | TEKST PROMJENE |
|---|---|
| | Ne želi da radi, odnosno izbjegava saradnju. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | (Mat. ARHIVIRATI) |

U Tuzli dana 5/4 - 1982. g.

PROMJENU IZVRŠIO:

Omerefendić Jakuta

## KACAVENDA, (Vasilija) Ljubomir - "Pablo"
## 1933. - Sarajevo

RSUP SR BiH
SDB

CENTAR: Tuzla [illegible] A-76 MB

# UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | /vanbračno/ KACAVENDA LJUBOMIR - VASILIJE |
| 2. | Pseudonim | "Pavle" |
| 3. | Godina i mjesto rođenja (opština i SR) | 1933. Sarajevo |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Tuzla |
| 5. | Bračno stanje | Neoženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Zanimanje (vrsta posla) | Djakon |
| 9. | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | Srpska pravoslavna crkva |
| 10. | Vrsta (grana) djelatnosti | Crkvena institucija |
| 11. | Škola [illegible] | Bogoslovija |
| 12. | Znanje stranih jezika | - |
| 13. | [illegible] | - |
| 14. | [illegible] | - |
| 15. | [illegible] | - |

| | | |
|---|---|---|
| 16. | Mjesec i godina angažovanja, odnosno reaktiviranja | 1960. godine |
| 17. | Osnov angažovanja | Kompromitujući materijal |
| 18. | Koju neprijateljsku djelatnost obrađuje (linija rada) | Usmjeren na probleme pravoslavnog klera |
| 19. | Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik) a) Mjesto, država i svojstvo boravka | |
| | b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo | |
| | c) Da li je korišćen prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | |
| | d) Vrsta saradnika | |
| | e) Način ugrađivanja | |
| | f) Način održavanja veze | |
| 20. | Stepen pouzdanosti saradnika | Pouzdan |
| 21. | Koji ga operativni radnik drži na vezi | Šikanić Jovan, rukovodilac Centra |
| 22. | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji | - |

U Tuzli dana 28.2. 1970.

Upitnik popunio:
Tolpa Boris

# KRSMANOVIĆ, (Dimitrija) Mitar - "Dečani"
# 1945. - Maleševci/Ugljevik

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI TUZLA   Red.broj: [illegible]
SEKTOR SDB
Linija rada: 03   Datum ev. ______
Radnik: Bajić Mladen

Na osnovu člana 49 Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, podnosi se

P R I J E D L O G

za brisanje operativne veze KRSMANOVIĆ MITRA, sin Dimitrija i Stane Mitrović, rodjen 1.4.1945.godine u Maleševcima, opština Ugljevik, Srbin, državljanin SFRJ, sveštenik SPC u Fakovićima kod Bratunca, gdje je stalno i nastanjen.

O b r a z l o ž e n j e

Prvi kontakt sa Krsmanovićem ostvaren je početkom 1988.godine, a u novembru iste godine imenovani je registrovan kao operativna veza pod pseudonimom "Dečani" na zadacima praćenja neprijateljske djelatnosti Kačavende Vasilija, OO našeg Sektora, kao i drugih lica koja se eksponiraju sa pozicija srpskog nacionalizma i kleronacionalizma iz SPC.

U kontaktima sa Krsmanovićem potvrdili smo naša ranija operativna saznanja o Kačavendinim inicijativama na obnovi rada "Bogomoljačkog pokreta" na području Zvorničko-tuzlanske eparhije i formiranju metohe manastira Hilandar u Sasama kod Srebrenice. Pored toga, obavještavao nas je i o bezbjednosnim komentarima Kačavende u vezi sa organizovanjem pojedinih većih vjerskih manifestacija, te dostavljao na uvid i neke bezbjednosno-interesantne materijale koje je Kačavenda distribuirao sveštenicima na područje ZTE.

Iz kontakata sa Krsmanovićem napisane su četiri depeše i šest službenih zabilješki koje se odnose na djelatnost Kačavende Vasilija, kao i na neka druga manje značajna bezbjednosno-interesantna zapažanja.

Imajući u vidu da je, u poslednje vrijeme, Krsmanović došao u sukob sa pojedinim licima iz Fakovića i okoline, te da se sve češće odaje prekomjernom konzumiranju alkohola zbog čega je izgubio ugled kako kod vjernika, tako i kod ostalih mještana Fakovića, kao i to da je u poslednje vrijeme i sam preduzeo odredjene aktivnosti u cilju zaoštravanja odnosa sa širom društvenom zajednicom od strane crkvenog odbora SPC iz Fakovića, te s tim u vezi ispoljava

neobjektivan odnos prema nekim bezbjednosno-interesantnim pojavama na tom području, predlažemo da se Krsmanović Mitar briše iz evidencije uporišta SDB, a dosije operativne veze pohrani u Upravi za AIP RSUP-a SR BiH. Krsmanović tokom saradnje nije koristio OTS niti je nagradjivan a Služba prema istom nema obaveza.


Predlaže operativni radnik

Bajić Mladen

O D O B R E N J E

Na osnovu člana 49 Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, odobrava se brisanje operativne veze KRSMANOVIĆ MITRA, koji je u evidenciji operativnih veza vodjen pod pseudonimom "DEČANI".

Tuzla, 21.12.1989.godine



NAČELNIK SEKTORA SDB

Hasib Imamović

# KRSTIĆ, (Vojina) Srđa - "Fišer"
# 1921. - Velino Selo/Bijeljina

RSUP SR BIH
SDB

CENTAR: TUZLA Reg. br. D-1134 MB

UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | KRSTIĆ /Vojina/SRDJA |
| 2. | Pseudonim | "Fišer" |
| 3. | Godina i mjesto rođenja (opština i SR) | 1921. god. Velino Selo, SO Bijeljina, BiH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Velino Selo, SO Bijeljina |
| 5. | Bračno stanje | Oženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Zanimanje (vrsta posla) | Zemljoradnik |
| 9. | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | - |
| 10. | Vrsta (grana) djelatnosti | Poljoprivreda |
| 11. | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | Osnovna škola |
| 12. | Znanje stranih jezika | - |
| 13. | Individualne osobine — sklonosti mane, hobi | - |
| 14. | Da li je član SK | - |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | Mjesec i godina angažovanja odnosno reaktiviranja | | Februar 1974. godine |
| 17. | Osnov angažovanja | | Patriotizam |
| 18. | Koju neprijateljsku djelatnost obrađuje (linija rada) | | Usmjeren na pojedince koji istupaju sa anarholiberalističkih pozicija |
| 19. | Saradnik u inostranstvu (zagranični saradnik) | a) Mjesto, država i svojstvo boravka | |
| | | b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo | |
| | | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | |
| | | d) Vrsta saradnika | |
| | | e) Način ugrađivanja | |
| | | f) Način održavanja veze | |
| 20. | Stepen pouzdanosti saradnika | | Pouzdan |
| 21. | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | Simić Žarko |
| 22. | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji | | |

U Tuzli dana 20.2. 1974.

Upitnik popunio:
[signature]

## LAJZIĆ, (Uroša) Radomir - "F-1"
## 1950. - Ravno Polje/Ugljevnok

RSUP SR BIH
SDB

CENTAR: Tuzla Reg. br. D - 2720 MB

# UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Prezime, očevo ime i ime | LAZIĆ /Uroša/ RADOMIR |
| 2 | Pseudonim | "F - 1" |
| 3 | Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država) | 1950. Ravno Polje, Ugljevik, BiH |
| 4 | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | SR Njemačka, Frankfurt<br>Ravno Polje, Ugljevik |
| 5 | Bračno stanje | Oženjen |
| 6 | Narodnost | Srbin |
| 7 | Državljanstvo | |
| 8 | Zanimanje (vrsta posla) | radnik |
| 9 | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | na privremenom radu u Frankfurtu |
| 10 | Vrsta (grana) djelatnosti | |
| 11 | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | srednja |
| 12 | Znanje stranih jezika | služi se njemačkim |
| 13 | Individualne osobine — sklonosti mane, hobi | |
| 14 | Da li je član SK | |
| 15 | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | |

| | | |
|---|---|---|
| 16. | Mjesec i godina angažovanja, odnosno reaktiviranja | Mart 1977. godine |
| 17. | Osnov angažovanja | patriotizam |
| 18 | a) Linija rada | 04 |
| | b) Neprijateljska djelatnost koju obrađuje | srpska emigracija |
| | c) Obrada na koju je usmjeren | Gagić Stevan- |
| 19 | Vrsta saradnika | informator - baza |
| 20 | Popuniti samo za zagraničnog saradnika: a) Mjesto, država i svojstvo boravka | |
| | b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo | |
| | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | |
| | d) Vrsta saradnika | |
| | e) Način ugrađivanja | |
| | f) Način održavanja veze | |
| 21 | Stepen pouzdanosti saradnika | pouzdan |
| 22 | Koji ga operativni radnik drži na vezi | Mehmedović Esad |
| 23 | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o saradniku i saradnji | |

U .................................... dana ........ 19

Upitnik popunio:

Smilja Jurošević

# LAZAREVIĆ, (Žarke) Dragomir - "Karmen"
# 1958. - Ajdanovića/Olovo

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI TUZLA
SEKTOR SLUŽBE DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI
T U Z L A

Linija rada: 03
Radnik: 69900

Reg.broj: D-5904
Datum evid. 11.12.90.

P R I J E D L O G
za brisanje saradnika

Na osnovu tačke 6 i 17 Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, predlažemo da se briše saradnik LAZAREVIĆ DRAGOMIR, sin Žarke, rodjen 7.7.1958.godine u Ajdanovićima, opština Olovo, državljanin SFRJ sveštenik SPC u Mačkovcu, opština Lopare, gdje je stalno i nastanjen.

O b r a z l o ž e n j e

Sa Lazarevićem je prvi kontakt ostvaren 1984.godine, kada nam je prenio podatke o protivustavnoj djelatnosti Kačavenda Vasilija, OO našeg Sektora i Terzić Dragana, OO Sektora SDB Doboj. Obzirom da je Službi ustupio više korisnih operativnih podataka o navedenim i drugim licima, 1985.godine je registrovan kao operativna veza "Vladan", a 1987.godine preregistrovan u saradnika pod pseudonimom "Karmen".

U narednom periodu, Lazareviću su, zbog perifernih pozicija prema Kačavendi, davani zadaci na praćenju djelatnosti Lazić Jeremije i Lazarević Bobana, brisane PO našeg Sektora, o čemu nas je redovno obavještavao kao i o djelatnosti Perić Milodraga i Lukić Miladina, takodje brisane PO našeg Sektora.

Nakon brisanja prethodnih obrada nad navedenim licima prestali su i razlozi za daljom saradnjom sa Lazarevićem, obzirom da su njegove pozicije kod Kačavende u posljednje vrijeme slabe.
Lazarevića su na vezi do sada držala dva operativna radnika SDB i tokom rada sa njim nismo došli do podataka da je dekonspirisao kontakt sa Službom. Sa Lazarevićem je obavljen razgovor, u kome smo ga, u skladu sa odredbama Pravila o radu SDB upozorili na obavezu čuvanja

-2-

tajnosti saradničkog odnosa sa SDB.

Inače, Lazareviću nisu činjeni nikakvi značajniji ustupci od strane Službe, niti je materijalno nagradjivan.

Imajući uvidu navedeno predlažemo da se Lazarević briše iz evidencije saradnika Službe, u kojoj je vodjen pod pseudonimom "Karmen", a da se njegov dosije uputi u Upravu za analitičko-informativne poslove i dokumentaciju SDB i razvoj informacionog sistema radi uništenja.

TUZLA, 6.12.1990.godine

PREDLAŽE NAČELNIK SEKTORA SDB
Imamović Hasib

SAGLASAN PODSEKRETAR ZA SDB
Sredoje Nović

O D L U K A

Na osnovu tačke 5 Pravila o radu Službe državne bezbjednosti odobrava da se briše iz saradničke mreže Lazarević Dragomir, u kojoj je vodjen pod pseudonimom "KARMEN".

SARAJEVO, ______________

ODOBRAVA
REPUBLIČKI SEKRETAR ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
Muhamed Bešić

# MAĐAREVIĆ, (Ljubomira) Pero - "Vanja"
# 1936. - Višnjić/Vlasenica

15

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | MADJAREVIĆ Ljubomira PERO |
| 2. | Pseudonim | "Vanja" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država) | 1936. u Višnjiću, opština Vlasenica, SR BiH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Parohiska kuća u Janji |
| 5. | Bračno stanje | Oženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija | Srednju bogoslovsku školu |
| 9. | Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen | Pravoslavna parohija u Janji |
| 1o. | Radno mjesto | Vjerski službenik |
| 11. | Vrsta (grana) djelatnosti | Religiska djelatnost |
| 12. | Znanje stranih jezika | Ruski |
| 13. | Individualne osobine - sklonosti mane, hobi | - |
| 14. | Da li je član SK | [illegible] |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | - |

# MAJSTOROVIĆ, (Branislava) Đokan - "Jovan"
# 1962. - Lukići/Vlasenica

[illegible] SR BIH [illegible] 22-2-89

S D B

CENTAR: SDB Tuzla ............ Reg. br. V-1940 KN

U P I T N I K V

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | MAJSTOROVIĆ Branislava DJOKAN |
| 2. | Pseudonim | "JOVAN" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država) | 1962. Lukići, opština Vlasenica, SR BIH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Lukići, opština Vlasenica |
| 5. | Bračno stanje | Neoženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija | Bogoslovija SPC "Sveta tri jerarha" u manastiru Krka u mjestu Kistanje kod Zadra |
| 9. | Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen | Nezaposlen |
| 10. | Radno mjesto | / |
| 11. | Vrsta (grana) djelatnosti | / |
| 12. | Znanje stranih jezika | Djelimično engleski |
| 13. | Individualne osobine - sklonosti, mane, hobi | / |
| 14. | [illegible] | Ne |
| 15. | Podaci iz [illegible] karakteristične vezane za prošlost | Tokom služenja vojnog roka u JNA bio pod obradom, a nakon raščišćavanja od strane VB je angažovan za saradnju. U februaru 1984. godine predat je na vezu operativnom radniku našeg Centra. |

# MARJANOVIĆ, (Mihajla) Brane - "Damir"
# 1950. - Velino Selo/Bijeljina

CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI TUZLA Reg.broj:
SEKTOR SDB
Linija rada: 03 Datum ev. 17-1-89
Radnik: Petrović Dragan

Na osnovu člana 46 Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, podnosi se

P R I J E D L O G

za angažovanje saradnika MARJANOVIĆ BRANE, sin Mihajla, rodjen 1.5.1950. godine u Velinom Selu, opština Bijeljina, Srbin, državljanin SFRJ, po zanimanju zemljoradnik, stalno nastanjen u mjestu rodjenja, član SKJ.

O b r a z l o ž e n j e

Sa Marjanovićem je prve kontakte Služba ostvarila početkom 1981.godine od kada je prezentovao više bezbjednosno-interesantnih zapažanja o neprijateljskoj djelatnosti sa pozicija srpskog nacionalizma i gradjanske desnice, Dobrić Steve, student, Kićanović Milivoja, ljekar, kao i eksponiranju sa birokratsko-etatističkih pozicija Sofrenić Radisava, svi iz Bijeljine. Obzirom da je Marjanović izrazio spremnost da se kontinuirano angažuje na zadacima Službe, sa njim su nastavljeni kontakti, pa je isti 1982.godine registrovan kao operativna veza pod pseudonimom "DAMIR".

U poslednju godinu dana Marjanović je, nakon što je po našim sugestijama uspostavio prisnije kontakte sa Popović Mladenom, OO našeg Sektora, pružio više bezbjednosno-interesantnih zapažanja o djelovanju imenovanog sa pozicija srpskog nacionalizma i gradjanske desnice, kao i jednog broja Popovićevih ideoloških veza o čemu je pisano više informativnih depeša i redovnih informacija.

Zapažanja koja nam je do sada ustupao potvrdjena su i provjerena preko sasvim pouzdanih, kao i drugih izvora Službe.

Imajući to u vidu, kvalitet i stepen pouzdanosti, kao i činjenicu da je Marjanović disciplinovan u izvršavanju dogovorenih zadataka, da je saradnju prihvatio iz patriotskih razloga, te da posjeduje objektivne mogućnosti na planu daljeg praćenja držanja Popović Mladena, kao i eksponiranje njegovih bliskih veza, predlažemo da se angažuje kao saradnik Službe pod pseudonimom "~~LASLO~~" : LAJOŠ"

Predlaže operativni radnik
Petrović Dragan

## MARKOVIĆ, (Teodora) Milan - "Rino"
## 1948. - Velika Obarska/Bijeljina

CENTAR SDB Tuzla Reg. br. D-5307 MB

# UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | MARKOVIĆ Teodora MILAN |
| 2. | Pseudonim | "RINO" |
| 3. | Godina, mjesto, općina i SR rođenja (za strane državljane i država) | 1948. Velika Obarska, Bijeljina, SR BIH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Velika Obarska, Bijeljina |
| 5. | Bračno stanje | Oženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ |
| 8. | Zanimanje (vrsta posla) | Grafički radnik |
| 9. | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | RO za štamparsku djelatnost "Bosna" u Bijeljini |
| 10. | Vrsta (grana) djelatnosti | Štamparska djelatnost |
| 11. | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | Poljoprivredna škola /SSS/ i KV grafički radnik |
| 12. | Znanje stranih jezika | Engleski i njemački |
| 13. | Individualne osobine - sklonosti mane, hobi | Ribolovac, komunikativan |
| 14. | Da li je član SK | Ne |
| 15. | Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | / |

CENTAR SDB TUZLA Reg. br. D-530[illegible]/ MB

# Dopune i promjene
po upitniku S

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | MARKOVIĆ Teodora MILAN |
| 2 | Pseudonim | "RINO" |

| Redni broj pitanja kod kojeg je nastala promjena | T E K S T P R O M J E N E |
|---|---|
| | Nakon realizacije Operativne kombinacije "Korab", u kojoj je vodjen saradnik "Rino", istog brišemo iz evidencije aktivne saradničke mreže Službe.- 05 |

u Tuzli, dana 24.2. 19 88 g.

PROMJENU IZVRŠIO

[illegible]

## MARKOVIĆ, (Milorada) Rado - "Dositelj"
## 1950. - Pirkovci/Lopare

CENTAR: SDB TUZLA Reg. br. D- 4283 MB

# UPITNIK S

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Prezime, očevo ime i ime | MARKOVIĆ /Milorada/ RADO |
| 2 | Pseudonim | "DOSITEJ" |
| 3 | Godina, mjesto, opština i SR rođenja (za strane državljane i država) | 6/5 - 1950. godine selo Pirkovci, opština Lopare, SR BiH |
| 4 | Mjesto i adresa boravka (prebivalište) | Zagoni, opština Bijeljina |
| 5 | Bračno stanje | Oženjen |
| 6 | Narodnost | Srbin |
| 7 | Državljanstvo | SFRJ |
| 8 | Zanimanje (vrsta posla) | sveštenik SPC |
| 9 | Naziv i mjesto ustanove ili preduzeća gdje je zaposlen | Pravoslavna crkva u Zagonu |
| 10 | Vrsta (grana) djelatnosti | sveštenik SPC |
| 11 | Školska sprema, odnosno stručna kvalifikacija | Srednja bogoslovska škola |
| 12 | Znanje stranih jezika | - |
| 13 | Individualne osobine — sklonosti, mane, hobi | - |
| 14 | Da li je [illegible] | Ne |
| [illegible] | [illegible] | - |

## MIČIĆ, (Cvijetana) Vidak - "Traper"
## 1935. - D. Trnova/Ugljevik

CENTAR: T U Z L A          Reg.br. V – 801 ...KB

U P I T N I K V (YC)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | [illegible], [illegible] ime i ime | MIČIĆ Cvijetina VIDAK |
| 2. | Pseudonim | "TRAPER" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država) | 1935. D.Trnova,opština Ugljevik-SR BiH |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | D.Trnova – Ugljevik |
| 5. | Bračno stanje | Neoženjen |
| 6. | Narodnost | Srbin |
| 7. | Državljanstvo | Američko |
| 8. | Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija | zemljoradnik |
| 9. | Naziv i [illegible] sto radne organizacije gdje je zaposlen | - |
| 10. | Radno mjesto | - |
| 11. | Vrsta (grana) djelatnosti | - |
| 12. | [illegible] jezika | Američki |
| [illegible] | | - <br> Ne <br> - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. | Mjesto i godina [illegible] | | [illegible] Avgust 1978. g. |
| 17. | Linija rada | | 04 |
| 18. | Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren | | Četnička emigracija |
| 19. | Obrada na koju je usmjeren | | - |
| 20. | Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu | a) Mjesto, država i svojstvo boravka | Mičigen, SAD, na privremeni rad |
| | | b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo | 1963.god. |
| | | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | NE |
| | | d) Način održavanje veze | Pismeno i ličnim kontaktom |
| 21. | Stepen pouzdanosti | | Pouzdan |
| 22. | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | Mehmedović Esad |
| 23. | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji | | Pouzdan, ozbiljan u radu, dovoljno poznaje problematiku po četničkoj emigraciji u SAD. Do sada dao korisna saznanja |

U Bijeljini: 27.8. ...78

Radnik popunio:

Mehmedović Esad

## MIJATOVIĆ, (Jovana) Rosa - "Maja"
## 1960. - Prijanovići/Kladanj

CENTAR: SDB Tuzla    Reg.br. V - 1957

**UPITNIK V**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Prezime, očevo ime i ime | MIJATOVIĆ Jovana ROSA |
| 2. | Pseudonim | "MAJA" |
| 3. | Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država) | 1960. Prijanovići, opština Kladanj, SR BIH, |
| 4. | Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Prijanovići, Kladanj, |
| 5. | Bračno stanje | Neudata, |
| 6. | Narodnost | Srpkinja, |
| 7. | Državljanstvo | SFRJ, |
| 8. | Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija | Gimnazija u Živinicama, |
| 9. | Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen | - |
| 10. | Radno mjesto | - |
| 11. | Vrsta (grana) djelatnosti | - |
| 12. | Znanje stranih jezika | Djelimično ruski, |
| 13. | Individualne osobine - sklonosti, mane, hobi | - |
| 14. | Da li je član SK | Da, |
| 15. | Podaci iz prošlo[illegible] karakteristike [illegible] porodice | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | Mjesto i godina angažovanja, odnosno reaktiviranja | | April 1985.godine.- |
| 17 | Osnov angažovanja | | Patriotizam |
| 18 | a) Linija rada | | 03 |
| | b) Neprijateljska djelatnost koju obrađuje | | Bezbijednosno interesantne pojave na Univerzitetu u Tuzli 300 GRAĐANSKA DESNICA |
| | c) Obrada na koju je usmjeren | | Šimundić Vlatka, 300 |
| 19 | Vrsta saradnika | | Informator |
| 20 | Popuniti samo za zagraničnog saradnika | a) Mjesto, država i svojstvo boravka | |
| | | b) Mjesec i godina upućivanja u inostranstvo | |
| | | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (linija) | |
| | | d) Vrsta saradnika | |
| | | e) Način ugrađivanja | |
| | | f) Način održavanja veze | |
| 21 | Stepen pouzdanosti saradnika | | Pouzdana |
| 22 | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | [illegible]bašić Osman -630 |
| 23 | Ostali podaci, mišljenje i prijedlozi o saradniku i saradnji | | |

U [illegible] dana [illegible] 19__.

Upisala popunio:

Aleksić [illegible]

# MIJATOVIĆ, (Đoke) Žarko - "Miron"
# 1968. - Tuzla

| | |
|---|---|
| Prezime, očevo ime i ime | MIJATOVIĆ Djoke ŽARKO |
| Pseudonim | "MIRON" |
| Godina, mjesto, opština i SR rodjenja (za strane državljane i država) | 1968. Tuzla, SR BIH |
| Mjesto i adresa boravka (prebivališta) | Tuzla, Čaklovići broj 264 |
| Bračno stanje | neoženjen |
| Narodnost | Srbin |
| Državljanstvo | SFRJ |
| Završena škola ili fakultet stručna kvalifikacija | učenik V razreda Bogoslovije SPC |
| Naziv i mjesto radne organizacije gdje je zaposlen | / |
| Radno mjesto | / |
| Vrsta (grana) djelatnosti | / |
| Znanje stranih jezika | ne |
| Individualne osobine - sklonosti mane, hobi | / |
| Da li je član SK | ne |
| Podaci iz prošlosti i druge karakteristike vezane za prošlost | / |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18. | Neprijateljska djelatnost na koju je usmjeren | | SPC |
| 19. | Obrada na koju je usmjeren | | Perić Miodrag, OO |
| 20. | Popuniti samo za op. vezu u inostranstvu | a) Mjesto, država i svojstvo boravka | |
| | | b) Mjesec i godina odlaska u inostranstvo | |
| | | c) Da li je korišten prije odlaska u inostranstvo i na kojim zadacima (liniji) | |
| | | d) Način održavanje veze | |
| 21. | Stepen pouzdanosti | | pouzdan |
| 22. | Koji ga operativni radnik drži na vezi | | Tanasilović Mijo |
| 23. | Ostali podaci, mišljenja i prijedlozi o op. vezi i saradnji | | / |

U Tuzli, dana 13.10.1987. 19....

Upitnik popunio:

Ristić Olga

## MILAKOVIĆ, (Jelisija) Đoko - "Sabanta"
## 1951. - Potpeč/Srebrenik

Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina
REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE
CENTAR SLUŽBI BEZBJEDNOSTI TUZLA
SEKTOR SLUŽBE DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI
T U Z L A

Linija rada: 02
Rednik: 60300

Reg.broj: D-5754
Datum ev. 18.12.90

P R I J E D L O G
za brisanje saradnika

Na osnovu tačke 17 Pravila o radu Službe državne bezbjednosti, predlažemo da se iz saradničke mreže briše MILAKOVIĆ DJOKO, sin Jelisija, rodjen 1951.godine u Potpeću, opština Srebrenik, državljanin SFRJ, nalazi se na radu u Sidneju, Australija, stalno nastanjen u mjestu rodjenja.

O b r a z l o ž e n j e

Prvi kontakti sa Milakovićem ostvareni su 1983.godine kada nam je prenio bezbjednosno-interesantna saznanja o protivustavnoj djelatnosti Nišević Djure i Marjanović Radeta, u to vrijeme vodjeni kao Prethodne obrade Sektora SDB Banja Luka i Sarajevo, na osnovu čega je registrovan kao operativna veza pod pseudonimom "Danko", a polovinom 1986. godine prekategorisan je u saradnički odnos pod pseudonimom "Sabanta".

Milaković je davao korisna saznanja o djelatnosti Ćuk Nikole i Vukojčić Rajka, članovima OSČ"Ravna Gora", inače zagovornici izvodjenja terorističkih akcija prema našim DKP u inostranstvu. Milaković je podatke dostavljao putem pisama i telefonom, pri čemu je koristio odgovarajući kod, kao i prilikom neposrednih kontakata u zemlji. Za angažovanje na zadacima Službe nije nagradjivan niti Služba prema njemu ima bilo kakvih obaveza, a na vezi su ga držala dva operativna radnika.

Imajući u vidu da su Predhodne obrade nad Nišević Djurom i Marjanović Radetom brisane, a Milaković nema objektivnih mogućnosti da prati terorističku i protivustavnu djelatnost drugih lica u Australiji, predlažemo da se isti briše iz evidencija saradničke mreže, a njegov materijal dostavi Upravi za AIP i dokumentaciju SDB i razvoj informacionog sistema na uništenje.